Die Hervormer

REDAKTEUR: DS. JOH. DREYER, Greylingstraat 1, Potchefstroom

REDAKSIEKOMMISSIE: Ds. T. F. J. DREYER, Prof. Dr. S. P. ENGELBRECHT, Prof. Dr. B. GEMSER, J. VAN MELLE.

Die blad verskyn op die laaste Woensdag van elke maand. Stukke vir publikasie moet die Redakteur veertien dae tevore bereik. — **Aan die Administrateur van die Kerk, die Heer J. H. H. Janson, Bus 19, Dullstroom,** moet gestuur word: 2/6 intekengelde per jaar; geboorte-, verlowings-, trou- en doodberigte teen 5/- per 50 woorde **vooruitbetaalbaar;** adresveranderinge vermeld sowel ou- as nuwe adres.

JAARGANG XXXI 24 APRIL 1940 Prys 2/6 No. 62

DIE 46STE ALGEMENE KERKVERGADERING

Die 46ste sitting van die Algemene Kerkvergadering is bepaal D.V. op die 21ste Mei e.k. op Pretoria. Dit is die oudste liggaam van sy soort in Transvaal. Die Ned. Geref. Kerk, wat ds. Frans Lion Cachet in 1866 in Transvaal gestig het, het sy eerste Sinode gehou in 1866. Sy dertiende en terselfdertyd sy laaste sitting het plaasgevind in 1885. Hierdie Ned. Geref. Kerk is toe vanaf dieselfde jaar voortgesit in die Ned. Herv. of Geref. Kerk in Transvaal wat nou sy 19ste sitting op Pretoria het.

Die eerste Algemene Kerkvergadering van die Ned. Hervormde Kerk het sy eerste sitting gehad op 8 Augustus 1853, dertien jaar voor die eerste Sinodesitting van die Ned. Geref. Kerk en twee-en-dertig jaar voor die eerste vergadering van die Sinode van die Ned. Herv. of Geref. Kerk.

Hierdie hoogeerwaarde vergadering het nege verskillende persone vir die afgelope 45 sittings as voorsitter verkies. Verskillende van hulle is ettelike male met die voorsittershamer toevertrou. Ds. Dirk van der Hoff, die eerste leraar van Transvaal, is die meeste tot hierdie eervolle posisie verkies, altesaam nie minder as veertien keer nie. Die laaste keer was dit 'n jaar voor sy dood en wel op 4 Oktober 1880 met die sitting op Potchefstroom. Tien verskillende persone het op die onderskeie vergaderings die pen as scriba hanteer. Wyle ds. Jac. van Belkum is die meeste kere, nl. 16 keer, het hierdie taak vereer.

Sinds daar die eerste vergadering in 1853, toe die Kerk net drie gemeentes getel het, t.w. Potchefstroom gestig 1842, Rustenburg gestig 1850 en Zoutpansberg gestig 1852 (tans Pietersburg), tot nou 1940 het die getal gemeentes gestyg tot ruim 100. Hierdie getal sou verdubbel kon geword het as dit nie was vir die disrupsie, veroorsaak deur die ongelukkige s.g. Kerkvereniging van 1885 nie. Die terugslag wat die Hervormde Kerk toe ontvang het, het hy intussen deur Gods genade tebowe gekom, soos die aanstaande sitting van die Algemene Kerkvergadering sal toon. Dan sal daar D.V. 'n paar honderd afgevaardigdes wees uit die vier provinsies van die Unie van S.-A., uit Suid-Wes, uit Rhodesië (Noord en Suid) en uit Tanganjika en Kenia in die verre Noorde van ons vasteland.

Die stuk of dertig beskrywingspunte vir die e.k. Algemene Vergadering gee 'n groot verskeidenheid van onderwerpe aan waaroor 'n beslissing geneem sal moet word en hulle dek 'n taamlike wye veld, o.a. godsdiensonderrig op skool, wetsveranderinge, eeufeesviering van die kerk, beroeping van predikante ens.

Inhoud—

Die 46ste Algemene Kerkvergadering—
Oordenking .... ds. S. P. van Rensburg
Offisieel. — Kerklike Berigte.
Die Toekoms van Israel volgens die Bybel— Dr. A. van Selms
Die Metodisme verloor Veld ...... Ds. Joh. Dreyer
Brief van Oom Sarel Jnr.
Vraebus .... Dr. A. van Selms
Die Ring van Potchefstroom ...... Ds. J. D. Storm
Vroue-rubriek.
Gedachten naar Boven.
Korrespondensie
Intekengelde ontvang. Geboorteberigte.
Verlowings. Huweliks. Doodberigte.

Ons beveel hierdie belangrike sitting aan vir voorbidding by die hele kerk. Die kerk kan immers slegs plant en natmaak. God alleen gee deur sy Gees die groeikrag. Laat die gebede van die ganse kerk, vanaf die kansels, by die huisgodsdiens en uit die binnekamers opgaan vir hierdie hoogeerwaarde vergadering van ons Kerk in die algemeen en vir elkeen van die afgevaardigdes in die besonder. As dit gedoen sal word en God in die hemel Hom sal wend tot die gebede van sy knegte en hulle smekinge hoor (1 Konings 8:28-32), dan sal hierdie 46ste Algemene Kerkvergadering ook aan die gemeentes kan skrywe, soos die apostels na die eerste vergadering in Jerusalem gedoen het: ,,Die Heilige Gees en ons het besluit." (Handelinge 15:28.)

Joh. Dreyer.

Oordenking

PSALM 104.

Ps. 104-27:—Hulle almal wag op U . . .

Hierdie mooi natuurpsalm is vol van verwondering, dankbare verwondering oor die werke van Gods hande en Sy troue sorg vir al wat leef. Dis 'n lied van die Skepping, waarin die heerlikheid van Gods werk en sorg in die natuur besing word. As die digter al die dinge van die groot skepping met verwondering aanskou, dan word dit vir hom 'n skouspel van die wysheid en troue sorg van God. As die Skepping, die werke van Gods hande, so wonderlik groot is, hoeveel groter moet Hy dan nie wees nie, wat alles gemaak het. Daarom dat die digter ook begin met die woorde: ,,Here, my God, U is baie groot; met Majesteit en heerlikheid is U bekleed!" En hierdie grote God wil hy dan verheerlik in Sy lied, waarin hy die wondere van die Skepping, die werk van Gods hande wil besing. En die pryslied van die digter is meteens danklied. Dis uiting van hierdie sekerheid dat die grote God, wat so trou die ganse Skepping versorg, sekerlik ook die mens, as die kroon van die skepping sal versorg. Daar is 'n noue samehang tussen die vorige Psalm (Ps. 103) en hierdie 104e Psalm. Albei Psalme begin met die opwekking: ,,Loof die Here, O my siel!" In Ps. 103 word aan God dank toegebring vir die geestelike weldade. En die digter wek sy siel op, om nie een van die geestelike weldade van God te vergeet nie. Daar is die weldade van sondevergifnis, genesing van ons krankhede, barmhartigheid en verlossing. As die digter van Ps. 103 oor al hierdie weldade van God denk, dan sê hy: ,,Loof die Here, O my siel, en vergeet nie één van al Sy weldade nie!

Maar daarby kom dan nog die stoflike weldade, wat God skenk in oorvloed. En in die weldade wat Hy betoon aan al die skepsels wat Hy gemaak het, is daar heerlikheid en wysheid in, is daar sigbaar die rykdom van God.

Denk aan die groot dinge van die Skepping. Hy het hemel en aarde geskape; hy het die hemel uitgespan soos 'n tentdoek, aan die see sy grense gestel. Winde en wolke, lig en duisternis, die dreigende storm en die donder — alles is die werk van Gods hande en staan tot Sy beskikking. Die hemelliggawe, son, maan en sterre, wat soos soveel wêrelde deur die oneindige ruimtes voortbeweeg, op die bane wat vir hulle voorgeskryf is — dit alles is die werk van Gods hande. En Hy self is nog groter as die werke van Sy hade. As die digter hieroor denk, dan sê hy: ,,Here, my God, U is baie groot."

Maar die wonderlike sorg en wysheid van God is nie alleen in die groot dinge van die skepping nie, maar ook in die klein dinge: God versadig die aarde; Hy laat die gras uitspruit

hotel edward
Pretoria se
NUUTSTE
HOTEL
Paul Krugerstraat Foon 3315

vir die vee en wilde diere. Hy stuur fonteine uit, wat tussen die berge deurloop: die diere van die veld, ja ook die skuwe wildelsels kan daar hulle dors kom les. Daar is gesorg vir die voëltjies wat in die bome aan hierdie strome hulle lied laat hoor. Hoe goed is vir alles gesorg! Die sedere van die Libanon wat deur geen mensehand geplant en versorg word nie, word uit die wolke versadig. In die hoë sipresse maak die oorevaar se nes. In die hoë berge woon die klipspringers. Selfs vir die klipdasse is gesorg — hulle woon veilig in die rotse. As die son ondergaan, en die leeu uitgaan om te buit, dan hoor die digter hom brul: Ook hy begeer sy voedsel van God. Ja ook berei God vir die kraai sy spyse, as sy kleintjies roep tot God, as hulle ronddwaal by gebrek aan voedsel. Al hierdie gedagtes breng die digter tot die slotsom: „Hoe talryk is U werke, O Here, U het hulle almal met wysheid gemaak."

Vir werklike dankbaarheid vir Gods gawes is hierdie blye sekerheid nodig, waarvan hierdie Psalm so vol is. Dis hier nie dankbaarheid wat net gevestig is op die gawes nie, maar dis dankbaarheid wat tegelyk bewondering is van 'n kalme vertroue op die Gewer. So moet seker die dankbaarheid van die Christen wees: Die blydskap moenie bly rus op die gawes en seëninge wat ons van God ontvang nie, maar dit moet op God direk gerig wees. Dit moet die uiting wees van hierdie blye sekerheid, dat God wat in Christus vir ons genade en sondevergfinis geskenk het, ook wel vir ons liggaamlike behoeftes sal sorg. As Hy die verganklike gras van die veld met heerlikheid beklee, as hy versorgend aan die rawe denk — dan sal Hy ook vir die liggaamlike behoeftes van Sy kinders sorg. As ons mense, wat slegs is, ons kinders nie met skyngawes bedrieg nie — hoeveel meer sal ons Vader, wat in die hemele is, goeie dinge gee vir die wat Hom vra.

Laat ons dankbaarheid aan God vir Sy seëninge ook uiting wees van ons volkome afhanklikheid van Hom. Laat ons ons verbly in die heerlikheid en rykdom van God, wat ook ons versorgende hemelse Vader is: Dis Hy wat die jaargetye met Sy goedheid kroon! Al hierdie dinge word saamgevat in hierdie woorde van Ps. 104: vs. 27. Hulle almal wag op U . . .

Hierdie gedagte, dat God alleen die Gewer is, en dat ons van Hom, ook in ons daaglikse behoeftes, volkome afhanklik is, moet ons nie benoud maak nie, maar bly en gerus maak. Want soos die groot en wonderlike skepping rus ook u en my klein lewe in die hande van God. Die lotgevalle van u en my lewe rus op daardie vaste rots van die goddelike Raad, wat skepsels nooit deurgrond nie, — die Raad waardeur die hemel staan. En die grote God aan wie se voorsienige Albestuur die loop en baan van die hemelliggame onderworpe is, — Hy is dit ook wêrd, dat ons ons hele bestaan met blymoedige vertroue in Sy hande gee.

„Wie maar den goeden God laat zorgen,
En op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
Is by Hem veilig en geborgen,
Dien redt Hy godd'lijk wonderbaar;
Wie op den hoogen God vertrouwt,
Heeft zeker op geen zand gebouwd."

(Ges. 17, 1.)

Amen.

S. P. van Rensburg, Eendracht.

*

(Naskrif: Ds. Engelbrecht het ons sy beloofde „Oordenking" nie gestuur nie. Gelukkig het ons 'n „Dankdag vir die Oes" oordenking van ds. van Rensburg, wat te laat vir die vorige uitgawe gekom het. Ons laat dit nou.

Prof. dr. Engelbrecht het ons belowe om die Pinkster-„Oordenking" te skrywe. — Die Redakteur.)

Offisieel

Prof. en mevr. Wolmarans

word hartlik gelukgewens met die geboorte van hulle derde dogter. Mag sy geseënd opgroei.

Nagmaal.

Roossenekal: 11 en 12 Mei 1940.

Die Belydenis-katkisasie begin op 8 Mei, om 9 v.m.

Ds. P. W. Venter, M.A.B.D.,

word hartlik gelukgewens met die verkryging van die M.A.-graad in die Sosiologie aan die Universiteit van Pretoria.

„Afrik“ Pakke

is onoortrefbaar vir

Snit-Smaak-Afwerking

Gaan beter gekleed
Sonder ekstra koste

Afrik Kleremakers

PAUL KRUGERSTRAAT
PRETORIA

FOON 5300

Capital Park Garage (Edm.) Bpk.

Michael Brink- en Vierdelaan,
PRETORIA

VIR AL U MOTORBEHOEFTES.

AL DIE BESTE MERKE PETROL EN OLIE ALTYD IN VOORRAAD.

ALLE MOTORHERSTELLINGS UITGEVOER.

Ons het 'n pragtige sortering motor-reserwedele, binne- en buitebande.

Paas-opruiming teen Voor-oorlogse Pryse





PRAGTIGE HERBOUDE STOWE.

Hierdie Fraaie Volledig toegeruste Here-klerekas vanaf £4.15.6. Groot sortering van herboude 3-stuks Slaapkamerstelle, bestaande uit Dames-klerekas, Toilettafel en Wastafel, vanaf £5.12.6. Kiaatkatels, kompleet .... £2.16.6.

Hierdie mooi „Spoorweg”-stoof, volgens illustrasie, vanaf £7.5.0. — Ook het ons 'n groot voorraad kleiner koolstowe, vanaf £2.12.6. — Boonop 'n uitgebreide sortering Warmwaterinstallasie-stowe, vanaf £6.12.6.

GROOT SORTERING HERBOUDE SINGER-HAND- EN TRAPNAAIMASJIENE, VANAF £3.10.0.

Vry verpak. Gelewer op Johannesburg-stasie. — Kom, besoek ons, dit sal u betaal.

LEVIN'S

United Furnishing House (Pty.) Ltd.
Harrisonstraat 62, Johannesburg.

Die Wartburg
Kerklike Berigte

Bethal.

Die gemeente van Bethal het op 6 en 7 April nagmaal gevier. Die opkoms was baie goed, ons kerkplein was weer vol waens en tente, en by elke diens was die kerk vol. Al die dienste is waargeneem deur ds. van Rensburg van Eendrag, Saterdag is 16 jong lidmate voorgestel. Vrydag is basaar gehou en die aand braaivleisaand. Dit het die mooi sommetjie van £153 opgebring. Die gemeente het nou so veel geld tot hul beskikking dat besluit is om dadelik te begin met die bou van 'n pastorie. Die kerkraad wil graag met die aflewering van die pastorie alles betaal. Daarom word daar 'n dringende beroep gedoen op die gemeente, om met e.k. oes soveel moontlik by te dra, want dan moet die kerkraad 'n beroep uitbring volgens opdrag van die gemeente.

Ons volgende nagmaal vind plaas op eerste sondag in Augustus.

N. S. Grobler.

Christiana.

Op 24 Februarie 1940 het ons ons jaarlikse basaar gehou wat die sommetjie van £105 ingebring het.

Sondag het ons nagmaal gevier en het ons ons konsulent, ds. Jac. v. d. Berg, in ons midde gehad. Wat was sy woorde bemoedigend en vermanend! Nog klink sy preek van Sondagaand in ons harte: Laat ons lende omgord wees sodat ons gereed kan wees as die Heer kom.

J. Rosenblatt, scriba.

Witbank.

Ons Weeshuis hou konsert op Witbank.

Dit was vir ons gemeente 'n baie groot vreugde om die geagte huisvader met sy familie en 'n paar van die weeskinders van ons weeshuis op Krugersdorp hier te hê. Hulle het die 1ste April hier 'n baie goedgeslaagde konsert gehou waar al die toeskouers feitlik van begin tot end geskater het. Dit was regtig meer as die moeite werd om na so 'n konsert te gaan. Ons wil hulle gelukwens met so 'n prestasie. Ons wil hoop dat hulle, oral waar hulle kom vol sale sal hê.

Zeerust.

Op die 31ste Maart het die gemeente weer die voorreg gehad om nagmaal te vier onder leiding van ons predikant, ds. S. P. Viljoen, wat al die dienste waargeneem het. Die preke was waarlik inspirerend en leersaam. Die opkoms van die gemeente was bo verwagting goed. Die kerk was Sondag met al die dienste stampvol. Daar het 39 jong lidmate belydenis van die geloof afgelê. Tot die gemeente het 13 broers en susters oorgekom met bewys van lidmaatskap. Vrydagaand is 'n basaar gehou wat die mooi som van £94 opgebring het. Ons volgende nagmaal sal gevier word D.V. op die 30ste Junie.

A. S. Pretorius, scriba.

Volksrust.

Nagmaalviering 6 en 7 April 1940.

Volksrust het weer nagmaal gevier. Dit is die groot nagmaal van Volksrust. Met al die dienste was al die sitplekke van die kerk vol. 35 nuwe lidmate is voorgestel en 15 kinders is gedoop, maar praat nie van die groot klomp wat weer oorgekom het nie.

Saterdagaand met die gemeentevergadering is daar toe ook 'n Pastoriefonds gestig, wat nogal goed ondersteun word.

Die basaar, braaivleisaand en tiekieaand en ander inkomstes was weer so goed dat die lopende uitgawes weer goed gedek is.

Dr. van Selms, met sy goeie gedagtes en vermaninge in sy preke, word ook van harte bedank vir sy oorkoms. Sy preke word baie waardeer.

Ook ds. van Bergen doen baie goed in die gemeente. Hy word al as een van ons beskou. Hy met vrou en al werk ywerig in die gemeente.

Oud. F. W. C. Labuschagne, scriba.

Vaalharts.

Ons hier op die Nedersetting het die voorreg gehad om ds. Storm die laaste naweek in Februarie hier in ons midde te hê. Die preke was waarlik bemoedigend en troostend.

Ook het ds. Storm die dinge hier onder die lede, wat reeds baie deurmekaar was, gereël en ons het besluit om voorlopig by die Christiana gemeente aan te sluit daar ons hoop om later veel meer lede te wees en dan seker 'n selfstandige gemeente te wees. Ons bly ds. Storm baie dankbaar vir die moeite en opoffering wat hy gedoen het net terwille van ons hier. Ons het al byna gesê, ons is die verstrooides van verskillende gemeentes.

R. J. Coertze.

Randpoort.

Ons het weer die voorreg gehad om op 6 en 7 April 1940 nagmaal te vier. Al die dienste is waargeneem deur ons leraar, ds. D. J. van Staden.

Klere maak die Man — Drukwerk maak die Besigheid!

Ons drukkery is spesiaal ingerig om die keurigste drukwerk in al sy verskeidenheid te lewer.

Dominees! Onderwysers! Verenginge! Handelsfirmas! Prokureurs! Bruidegoms! Vreugde- en Roubedrywers!

Probeer ons gerus vir billike en prompte uitvoering van u verslae en balansstate; toegangs-, trou-, visite-, rou- en bedankings-kaartjies; briefhoofde, rekening-, kwitansie-, tjek- en bestellingsvorms; programme en jubileum-brosjures.

MINERVA DRUKPERS BEPK.

Foon 1976 Pretoriusstraat 363 — Pretoria P.K. Bus 1058

U KEN

Deevee Koffie

Probeer nou

Deevee Tee

en oortuig Uself !

RUYSSENAERS SE SLAGTERY

Potgieterstraat 396, h/v. Visagiestraat.
PRETORIA — BUS 684

ons lewer vry aan u huis

deur die hele Unie.

Hollandse Rookwors, Gerookte Vleis (Muisjes), Metwors, 1/6 per lb. — Tongewors, Boterhamwors, Lewerwors, Boerewors, 1/- per lb.

ALLES GEWAARBORG AS SUIWER.

De Loor's Brood

is anders dan

Ander Brood

't is

Beter

DE LOOR'S BAKKERY

Bus 124 PRETORIA Telefoon 395

Die Afrikaanse Lewensversekeringsmaatskappy Bpk.

Fondse oortref £8,750,000.

Ons VERVOLMAAKTE UITKERINGS-POLIS is besonder geskik vir Predikante.

Navraag kan gedoen word by
Hoofkantoor: Colosseum-gebou, **Johannesburg.**
Posbus 1114. Telefoon 22-7801.
of Takkantore.

Takke en Agentskappe deur die hele Unie.

de Wijn & Engelenberg LTD.

399 PRETORIUS STREET

Fabrikante van:

Argo Distemper in 18 kleure. Aquilla Klaargemaakte Olie-verf in 36 kleure. Corona Dakverf in 18 kleure. Aluminium vir Kerktorings. Groot voorraad van Plakpapier, Glas en verf kwasten.

RECHT DOOR ZEE
STRAIGHT THROUGH THE WAVES

Pretoriusstraat 399
PRETORIA
P.B. Bus 190
Telefoon 367

Tuberkulien getoetste

Fokko - Melk

verseëlde bottels direk van plaas

MAAGKOORS-TOETS

Tel. 6079 Bus 819

Die preke was waarlyk sielevoedsel. Daar was ook 32 lidmate wat die geloofbelydenis Saterdagmiddag afgelê het.

Op Saterdag, 6 April 1940, het ons ook 'n basaar gehad wat ons die mooi bedrag van £425 opgebring het. Dit het die nuwe gemeente somaar op die been gebring. Ons is dankbaar vir al die weldade wat aans ons gegun is. Van dat ds. D. J. van Staden hier bevestig is, het alles somar beter gegaan. Die bydrae kom nou veel beter in.

C. D. Joubert, scriba.

(Naskrif: Ons wil hierdie jong gemeente met sy kerkraad en leraar gelukwens met hulle prestasie. Die Redakteur.)

Klerksdorp.

Ons gemeente het nagmaal gevier 6 en 7 April. Die opkoms was baie groot, sodat al die mense nie in die kerk kon sitplek kry nie. Ds. Venter het die voorbereiding gehou en 55 jong mense as lidmate voorgestel.

Ds. Coetzee van Lichtenburg het die dienste Sondag waargeneem. Die preke van die twee leraars was uitstekend goed en die gemeente het dit geniet.

D.V. April 1941 sal die gemeente besluit of ons die ou kerk sal vergroot of 'n nuwe bou. In 1930 sou volgens 'n uitgewerkte plan een vlerk vir ruimte vir 330 mense, groot 52x32, met 40 banke, een toring en 'n konsistorie aan die suidekant van die kerk, groot 32x20, gekos het £2155 en sonder toring £1715.

Tot so ver het die mansbasaar £90 opgebring en die vrouebasaar £116.

Volgende nagmaal D.V. 29 en 30 Junie e.k.

Kerkraadsvergadering Saterdagmiddag, 29 Junie, om 4 uur.

Nico. J. Campher, scriba.

Potchefstroom.

Op 6 en 7 April het ons 'n besonder groot nagmaalsviering gehad. Die kerkgebou was met sommige dienste totaal te klein. Hoewel selfs die trappe van die gallerye en die konsistorie vir sommige as sitplekke gedien het, moes tog tientalle omdraai. As die uitstaande basaargelde in is, sal die opbrings ongeveer £650 wees. By die 100 jongmense het belydenis van die geloof afgelê. Drie nuwe wyke is in die dorp gestig, een waarvan in die militêrekamp. Die gees van eensgesindheid en samewerking was pragtig. Die gemeente het met baie belangstelling kennis geneem van die viering van die Eeufees van die gemeente in Maart 1942.

Ds. S. P. Viljoen van Zeerust, 'n seun van ons gemeente, het gehelp met die dienste.

J. D.

Van der Hoff.

Die Van der Hoff-gemeente het nagmaal gevier op 23 en 24 Maart. Die opkoms was betreklik swak. Min tente het die keer die kerkplein versier. Die waarskynlike rede is vrees vir malaria. Die dienste van Sondag is taamlik goed bygewoon. Daar was geen basaar nie; miskien ook nog 'n rede vir die swak opkoms. Ds. Nolte se preke was leersaam. Net jammer dat ons hom waarskynlik weer gaan verloor. Ons wil maar hoop dat op die Ring besluit word, dat hy ons konsulent sal bly. Mevr. Nolte was die keer afwesig. Ons het haar gemis. Die volgende kerkraadslede is voorgestel, nl. br. J. G. Oberholzer as ouderling en broeders J. C. Jacobs en J. H. Vorster as diakens. Daar is ook vier kerkraadslede gekies vir die wyk Nebo, wat nou by Van der Hoff ingelyf is.

C. W. v. d. Neut, scriba.

Louis Trichardt.

Op 16 en 17 Maart het hierdie gemeente aangenaam nagmaal gevier.

Die verrigtinge is deur ons geliefde leraar, ds. J. J. Engelbrecht, waargeneem. Mag sy leersame preke, wat 'n diep indruk nagelaat het, met die nodige seën agtervolg word.

Die opkomste laat baie te wense oor.

Vermoedelik was talle gemeentelede deur die swaar reëns, wat oor die naweek geval het, verhinder om die dienste, veral die voorbereidingsdiens, by te woon.

Oor die algemeen heers daar 'n gesonde gees in die gemeente en dit word vertrou dat die opkoms na ons eersvolgende nagmaal, wat, D.V., op die eerste Sondag in Julie plaasvind, besonder goed sal wees.

By hierdie geleentheid word ons jaarlikse basaar gehou en die gemeente (veral die susters) is reeds baie bedrywig om sake so in die hak te bring dat die basaar op 'n volslae sukses moet uitloop.

In die loop van laas jaar is die kerkgebou netjies opgeknap. Die gemeente koester nou planne vir die daarstelling van 'n nuwe preekstoel.

Vir die insameling van fondse het die ywerige Susters-handwerkvereniging reeds die voortou geneem. Hierdie vereniging vorder fluks en alle heil word hulle toegewens. In die plek van broeder P. Bezuidenhout, wat tot ons spyt na Lydenburg verplaas is, is broeder G. Geyser tot scriba gekies.

P. Geyser, scriba.

Parys.

Op die 9de en 10de Maart l.l. mog ons gemeente weer die voorreg geniet om die heilige nagmaal te vier. Die preke van ons konsulent, ds. Abr. Ras, het 'n aandagtig gehoor verkry en sal seker onder die seën van bo baie vrugte weg dra. Op die 8ste en 9de Maart was daar basaar, wat £82 opgebring het, en ons boufonds vir 'n pastorie, gestig in Desember l.l., het nou aangegroei tot omtrent sewentig pond. Die lede van die gemeente werk mooi eendragtig saam in die hoop om later sover te kom om 'n predikant te kan beroep: sonder 'n herder verwaarloos die kudde!

Die straatkollekte, deur ons gehou vir die Weeshuis, het ruim sewe pond ingebring. 'n Mooi som, wat handig in sal kom vir ons wese.

Mevr. van Belkum het verklaar bereid te wees om vanaf die begin van Mei elke Donderdagnamiddag vanaf 2 uur aan haar huis saam te werk met alle dames van ons kerk om D.V. die volgende basaar weer 'n sukses te maak. Die broeders Prak en Scholtz is afgevaardig na die Algemene Vergadering. Die volgende nagmaal hoop ons D.V. te vier op die tweede Sondag in Junie aanstaande.

N. Prak, scriba.

Dordrecht.

Op Dordrecht (geskiedkundig) is na 'n stryd van byna 11 jaar oor kelkies by die gebruik van nagmaal op grond van gewetens besware oorgegaan tot die stigting van 'n Ned. Hervormde Gemeente Dordrecht. Onder die leiding en voorligting van ds. P. S. Grobler is die Dordrecht-gemeente gestig die 30ste Desember 1939, by watter geleentheid 'n gemeentevergadering gehou is om kerkraadslede te kies. Die begin was klein. Die ondergetekende het begin met sondagskool en katkisasie met 2 sondagskoolkinders en een katkisant. Na nog geen twee maande staan die sondagskool op 75 met 9 klasonderwysers en dit groei nog daeliks en 20 jonge vriende wat hulle ingeskryf het vir die aanneming. Die 17ste en 18ste Februarie het die gemeente nagmaal gevier by welke geleentheid ds. Grobler, Oosthuyzen, Barger en Prinsloo ons vereer het met hulle besoek. Hulle prediking was inspirerend. 90 lidmate het gebruik gemaak van die nagmaalsbediening. Trane van dankbaarheid get gevloei. By die bediening op die 13ste en 14ste Januarie het di. Booysen en v. d. Berg ons besoek. Ook hulle boodskappe kan maar nie vergeet word nie. Van die 10de tot die 18ste Maart het ds. Bierman ons besoek. Sy besoeke en boodskappe is gekenmerk deur die groot opkomste. Ons wil uit naam van kerkraad en gemeente die Algemene Kommissie ons diepste dank toebring vir hulle liefde om ons klompie soo te bearbei. Ons het die ys gebreek en drie erwe met geboue in die sentrum van die dorp gekoop vir kerk en kerksaal. Dit het £1600 gekos, toe dit gebou is, en ons het dit gekoop vir £800. Ons het 'n groot saal ingerig vir 600 mense. Ons voel gelukkig en dankbaar tot die Vader wat ons in die donker dae deur storm en drang gelei het.

Die **Brilledokter**
J. KLOMPJE, Optisiën.
Oë-ondersoek vry.
ANDRIESSTRAAT 168
PRETORIA

Zoo 't oog niet klaar en verre ziet
Neemt door Gods gunst wat kunst u bied,
Draag dan myn bril, met kristallyn,
Zoo ziet uw oog weer klaar en fyn.

Ons sien uit na die April-nagmaal by welke geleentheid ons die Saterdag, 20 April, om 10 v.m., kerkbasaar sal hou en om 3 n.m. plegtig ons kerksaal sal inwy. Saterdagaand voorbereiding, daarna gemeentevergadering om nog broeders ouderlinge en diakens te kies daar die gemeente vinnig uitbrei. Ons verwag by daardie plegtigheid dat ons kerk te klein sal wees.

D. E. v. d. Berg.

Kensington.

Dis 'n geruime tyd nou dat die gemeente Kensington (wat grotendeels uit die oostelike voorstede van die ou goudstad bestaan) van haar laat hoor het, deur middel van „Die Hervormer".

Op die 6de en 7de April het ons weer die voorreg gehad om nagmaal te vier onder die bekwame leiding van ds. S. J. Strydom, wat hierdie vakante gemeente tydelik bearbei.

By die geleentheid was daar ook sowat sewentien nuwe lidmate bevestig. Dit was aandoenlik om te hoor, hoe dat ds. Strydom die nuwe lede gewaarsku het teen die velerlei versoekinge en lokstemme van die hedendaagse wêreld.

By al die dienste was die opkomste bevredigend. Nieteenstaande ons ou klompie maar nog al die jare sukkel, sonder kerkgebou, tog het ons alle hoop en vertroue op die toekoms.

Ons kan God nie genoeg dankbaar wees vir die voorreg wat ons nog geniet om van tyd tot tyd onder die geklank van sy woord saam te kom nie en nie soos baie ongelukkige oorsese nasies, wat so te sê verplig is om onder die beulder van die kanon, die gegons van die vliegmasjien en die geknal van die masjiengeweer te vergader nie.

Tog is daar nog so baie mense (lede van die kerk ingesluit) in ons midde wat dit nie kan of wil besef nie.

C. D. Jacobs, kassier-diaken.

*

(Naskrif: Die Redaksie waardeer die moeite die versekering in 'n begeleidende brief gegee dat soveel moeite daar gedoen word vir die insameling van die halfkrone vir „Die Hervormer". — Die Redakteur.)

DIE TOEKOMS VAN ISRAEL VOLGENS DIE BYBEL.

V.

Ons houding teenoor die Jodedom.

En daarmee het ons by die laaste punt gekom. Hoe staan ons self persoonlik teenoor die Jode, of liewer, hoe moet, met die oog op die toekoms van Israel, die houding wees?

Ons het gesien dat die Bybel oor die politieke en ekonomiese ontwikkeling van Israel swyg. Dit beteken dat ons as Christene geen Bybelse gronde het om voor- of teenstanders van die Sionisme te wees nie. Ons houding daarteenoor behoort bepaal te word deur die vraag of ons met simpatie staan teenoor 'n volk, om homself te word of nie. Dit kom my voor of in hierdie land daar veel vir hierdie ideaal moet wees. Natuurlik is daar teen die metodes van die Sionisme wel besware in te bring. Dit laat die godsdiens in die midde, is offisiël a-religieus, en in die meeste Palestynse kolonies, wat ek besoek het, was van die tradisionele ortodokse Joodse lewe nie veel meer te bespeur nie. Om hierdie rede veroordeel 'n groot deel van die ortodokse Jodedom die Sionistiese strewe. Dit behoort tot die tragiek van die Jodedom dat dit slegs in die uiterste nood eendragtig is.

Hoe tragies hierdie verdeeldheid is, hoef ek (alweer in hierdie land) nie verder uiteen te sit nie.

In die Jood wat ons ontmoet, het ons prinsipieël so goed as in elke mens 'n draer van Gods belofte te sien. Die Jodedom het in Gods plan geen besondere taak meer te vervul nie, maar dit het so goed soos elke ander volk die belofte van eenmaal ook deel van die ryk van Christus te sal wees. Die Christen laat sy verhouding tot sy medemense beheers deur die hoop: hy sien in elke mens 'n siel vir wie Christus gesterf het. Wanneer u met iemand wat u nie aanstaan nie, te doen kry, moet u u steeds indink dat dit God moontlik behaag om juis hierdie mens naas u te stel onder die skare wat rondom Gods troon juig. En gaan u dan terwille van u buurman die hemel verlaat?

Wie die Jood, omdat hy Jood is, met minagting bejeen, belemmer die werk van die Evangelieprediking. Dit is omtrent die vreeslikste sonde wat daar bestaan. Wie die liggaam van 'n mens skend word veroordeel deur die aardse regbank; wie die siel skend, deur die hemelse. Laat ons daarteen waak dat ons optrede ooit 'n Jood sou versterk in sy afkeer van die Christendom en daardeur wellig ook in sy verharding teenoor Christus.

Aan ons verhouding teenoor die Jood is natuurlik behalwe 'n persoonlike ook 'n maatskaplik-ekonomiese kant. Ons is, met die riglyne vir die persoonlike lewe, nog nie in staat om die maatskaplik-ekonomiese probleem op te los nie. Ek sou sekerlik daar geen voorstander van wees om in die maatskaplike lewe die grense tussen Jood en eie volksgenoot — u merk op, ek spreek hier nie meer van Christen nie, maar van eie volksgenoot — uit te wis nie. Teen 'n huwelik tussen Jood en nie-Jood bestaan ernstige besware. Dit is juis die ernstigste, die diepste godsdienstig en die sterkste nasionaal voelende Jode wat dit volkome sal beaam. Maar mens kan mekaar waardeer en liefhê, ook as, ja juis deurdat beide groepe hulle self bly. Dit is ondeurdagte deureenmenging wat op die duur rassehaat kweek.

Ek weet dat daar 'n groot groep Jode is wat my baie kwalik neem oor hierdie uitsprake. Dit is die groep wat soveel moontlik daarna streef om sy eie Jodedom kwyt te raak. Sowel die Joodse godsdiens as die Joodse afkoms probeer hulle aflê of wegsteek. Ek kan nie anders sê nie, dan dat ek 'n Jood wat sy nasionaliteit verloën 'n veragtelike mens vind . . . . maar ek voeg daarby dat ek net so die Hollander en die Afrikaner wat hulle vir Engelse uitgee, uit die diepste van my hart verag. 'n Jood wat die godsdiens van sy vaders verloën het, is ongetwfeld 'n gevaarlike mens in die maatskappy, aan geen ander wet as dié van eie wens en voordeel gebonde nie; maar 'n Hollander of 'n Afrikaner wat hom nie buig onder die Woord waar sy vaders voor gely het nie, is net so 'n gevaarlike mens.

Maar, so sê u wellig, die Jood is soveel gevaarliker omdat hy sulke groot bekwaamhede besit. Ongetwyfeld. En daarmee dra ons die sondes van ons vaders. Die onderdrukking het in die Joodse volk die karaktereienskappe ontwikkel wat hom in staat stel om menige nie-Jood in 'n hoek te dryf. Wel, ons kan nie anders nie as om God's regverdige wêreldbestuur daarin te erken. Wanneer ons ons nageslag wil beskerm teen hierdie Joodse karaktereienskappe, dan sal ons alles moet vermy wat dit sou kan versterk, naamlik alle onregverdigheid, alle onderdrukking, alle veragting.

Dit neem natuurlik nie weg nie, dat die regering van 'n land altyd in elke opsig die taak het om die swakkeres teen die sterkeres, en dus ook die eenvoudiges teen die sluwes te beskerm. Maar dit moet duidelik uitkom dat die nie-Joodse — ek noem hom nie die Christelike nie — woekeraar geen haar beter is as die Joodse, ja dat hy selfs die verontskuldiging mis wat die Jodedom in sy lang lydingsgeskiedenis kan vind. En so geld dit in alle slinkse besighede wat ons morele lewe vergiftig en ons ekonomiese toestand ontwrig.

Hierdie sake is verder nie geskik om deur ons uitgewerk te word nie. Op ons rus die taak om ook teenoor die Jood die sendingstaak na te kom — nie om van die Jood 'n namaak-German of Hugelsaks te maak nie — maar sodat die Jood as Jood, in die trotse bewyssyn van sy grootste verlede en blywende lid van sy volk, die toekoms ingaan wat Poulus gesien het: dat eenmaal geheel Israel sal salig word.

(Slot.)

A. van Selms.

E. J. GROBBELAAR & SEUNS

Opgerig 1903.

Begrafnisondernemers en Balsemers,
V.S.A. en B.I.E.

Gereg. kantoor van die „E. J. Grobbelaar
Begrafnis Fonds (Edms.) Bpk."

2/- per maand per huisgesin
vir 'n behoorlike begrafnis.

KOCHSTRAAT 219-221 — PRETORIA
Dag en Nag: Telefoon 635 Posbus 572

DIE METODISME VERLOOR VELD.

Daar is verblydende tekens dat die Metodisme in die Ned. Geref. Kerke veld begin te verloor. Vir driekwart eeu en meer het hierdie uitheemse godsdienstige verskynsel 'n al groter vat gekry op genoemde kerke, tot so 'n mate selfs dat die metodistiese praktye van Wesley, die vader van die Metodisme in Engeland, in sommige opsigte in die susterkerk selfs meer hoogty gevier het as in die Wesleyaanse of Metodiste Kerk self.

Nie alleen het die Wesleyaanse „Youth Endeavour" sy dito gekry in die Strewers-vereniging nie, nie alleen het die „Revival Meetings" 'n meestander gekry in die opwekkingsdienste nie, maar daarby het nog gekom die Pinkster-bidure, die spesiale evangeliepredikers met die opsteking van die hande en die openbare belydenis van die bekeerdes, soos by die Heilsleër en die Afrika Evangeliese Bond gebruiklik is.

Hierdie metodisme is na ons mening die voedingsbodem van die sektewese in Suid-Afrika. Die godsdiens van die gevoel is skering en inslag by die Metodisme van die kerke én by dié van die sektes.

'n Kentering is egter besig om homself te voltrek. Almeer en meer gaan die oë oop vir die gevare van die Metodisme, wat vreemd is aan ons volksaard. Hierdie kentering merk ons met blydskap op by die Ned. Geref. Kerke van die Kaap en van die Vrystaat en in minder mate ook by die Ned. Herv. of Geref. Kerk van Transvaal. In die Sinode van laasgenoemde kerk het daar 'n paar stemme teen opgegaan, maar dit is veral die Vrystaatse Ned. Geref. Kerk wat baanbrekend in hierdie opsigte optree. Ons wens die Sinode, wat nou in Bloemfontein sit, hartlik geluk met sy houding teenoor hierdie Angelsaksiese geestesrigting. Merkwaardige dinge is in die Sinode oor die Metodisme met sy gevoelsgodsdiens geuiter, dinge wat ons in ons kolomme al dikwels op gewys het. Met 'n oorweldigende meerderheid, nl. 69 teen 8 stemme, is, volgens die pers berig, besluit om geen spesiale evangelieprediker aan te stel nie.

Een predikant het daarop gewys dat 'n mens so baie hoor praat van groot seën op die werk van die spesiale evangelieprediker en kort daarna van groot skeuring en groot bitterheid in die gemeente. Die spesiale prediking, het hy gesê, bring mee in die gemeente 'n spesiale houding, spesiale gedrag en spesiale beroering. Die gemeente wil naderhand net spesiale dinge hê en dit maak die gereëlde prediking kragteloos. Dit werk sensasie in die hand. Ons moet teruggaan na die kerkbesoek en die gewone genademiddels, het hy gesê.

'n Tweede predikant het gesê dat die spesiale prediking die sektewese aanmoedig in plaas van dit te bestry.

'n Derde leraar het gesê dat dweepsiekheid en ongebalanseerdheid deur die spesiale prediking in die hand gewerk word en dat ons as gevolg daarvan naderhand net konferensiechristene kry.

'n Vierde leraar het betoog dat spesiale prediking op 'n metodistiese grondslag berus en nie op 'n calvinistiese nie en dat dit tot geestelike leegheid lei.

'n Vyfde predikant het vertel dat toe 'n bepaalde gemeente die meeste deur spesiale evangeliepredikers oorstroom is, die Heilsleër sy grootste houvas daar gekry het.

Ook die ouderlinge wou daar nie van weet nie. Een van hulle het verwys na die woorde van Abraham in die gelykenis van Lasarus en die ryk man, nl. as die mense nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle dit ook nie doen nie al sou 'n engel uit die hemel vir hulle gestuur word.

'n Ander een het daarop gewys dat soms deur die spesiale evangeliepredikers op die gemoed van die mense gewerk word en hulle in vervoering bring, maar dat werk van hierdie aard nie stand hou nie.

Op godsdienstig gebied het niks meer bygedra dat so baie van ons mense van die geloof van die vadere vervreem is en by een of ander sekte tereg gekom het as die Metodisme nie.

Ons vurige begeerte is, dat die voorbeeld wat die Vrystaatse Sinode gegee het, navolging mag word.

Joh. Dreyer.

Brief van Oom Sarel, Jnr.

Weltevrede,
9 April 1940.

Beste Neef Jan,

Hier by ons gesels elkeen net van die nuwe ontwikkelinge in verband met die oorlog. Soos te begrype is weet elkeen presies hoe dit daar toegaan, en wat elke nasie behoort te doen as hy die oorlog wil wen. Ek is daar seker van dat as die mense hier rond in Europa was, sou hulle almal al hoof gewees het van die generale staf van een of ander land. Hul talente is hier bepaald verspil. Ek wil ook maar hierdie keer met jou gesels oor iets wat in verband staan met die oorlog. Jy het seker in die koerante gesien dat daar 'n deputasie, wat bestaan het uit ds. Wm. Nicol van die Verenigde Kerk, ds. Steenekamp van die Ned. Herv. Kerk en dr. de Klerk van die Geref. Kerk, na die minister in Kaapstad was, om te vra vir beter bearbeiding van die seuns in die militêre kampe. Volgens verslae het die minister die deputasie baie simpatiek ontvang, en het hy onder andere aan die hand gegee dat 'n kommissie, bestaande uit verteenwoordigers van die drie Afrikaanse kerke, in die lewe geroep sal word, om die minister te adviseer in hierdie verband. Sover het die saak dus pragtig geloop, en ons was seker almal dankbaar dat ons Afrikaners op Voortrekkerhoogte en elders, deur hul Kerke bearbei sou word. Maar toe verskyn daar weer 'n berig waaruit blyk dat ds. Wm. Nicol, sonder raadpleging van die ander lede van die deputasie, aanbeveel het dat die geestelike sorg van ons militêre onder toesig van die Christenraad van Suid-Afrika geplaas sal word. Toe ek hierdie berig gelees het, Neef, was ek diep geskok en verontwaardig. Hoe is dit moontlik dat ds. Nicol, wat geroem word as een van ons groot Afrikaners, soiets kan voorstel? Ek weet nie of jy weet wat die Christenraad is nie. Uit die konstitusie van die Christenraad wil ek een en ander aanhaal vir jou informasie, ingeval jy nie weet wat vir 'n raad dit is nie.

Art. (1) van die konstitusie lui: Hierdie organisasie word genoem: „Die Christenraad van Suidafrika" — 'n vereniging van kerke en sendinggenootskappe van Suidafrika, tot uitbreiding van Gods Koninkryk.

Art. (3). Die werksaamhede van die raad is:—

(a) Die byeenbring van verteenwoordigers van die kerke, sendinggenootskappe en ander christelike liggame van Suidafrika, vir periodieke samesprekings en beraadslagings, veral oor sake wat in verband staan met die geestelike en algemene welsyn van nieblanke rasse.

(d) Die bevordering van samewerking op sendinggebied, veral met betrekking tot evangelisasie, opvoedkundige, geneeskundige en maatskaplike werk, en in die uitgee van leesstof in naturelle-tale.

Art. (5). Verteenwoordiging:

(a) Die volgende liggame kan op ondervermelde grondslag op die raad verteenwoordig word.

Die Afrikaanse Metodiste Episkopaalse Kerk. Getal lede 1.

Die American Board "Sending in Suidafrika". Getal lede 2.

Die Amerikaanse Lutherse Sending in Suidafrika. Getal lede 1.

Die Presbiteriaanse Bantoekerk van Suidafrika. Getal lede 1.

Die Berlynse Lutherse Sendingkerk. Getal lede 2.

Die Anglikaanse Kerk. Getal lede 6.

Die Kerk van die Nasareër. Getal lede 1.

Die Kerk van Skotland. Getal lede 2.

Die Kerk van die Sweedse Sending. Getal lede 2.

Die Congregational Union van Suidafrika. Getal lede 3.

Die Ned. Geref. Kerk van Kaapland. Getal lede 2.
Oranje-Vrystaat. Getal lede 2.
Natal. Getal lede 1.
Transvaal. Getal lede 2.

Die Ned. Geref. Sendingkerke:
In die Kaapprovinsie. Getal lede 1.
In die Oranje-Vrystaat. Getal lede 1,
In die Transvaal. Getal lede 1.

Die Hermannsburgse Evangelies-Lutherse Sending. Getal lede 2.

Die Metodiestekerk van Suidafrika. Getal lede 6.

Die Moraviese Kerk. Getal lede 2.

Die Noorse Sendinggenootskap. Getal lede 2.

Byna dood

GEHOES

Dit was die vreeslike ondervinding van E. E. W., wat skryf: „Ek hoes reeds byna twee jaar. Ek het alles gebruik; maar geen baat daarby gevind nie . . . ek het slym op die bors gehad; dit was as of my longe gefluit het; ek het my amper gedaan gehoes . . . ek het Borstol-Inflammasie-Olie begin gebruik, en dit was dit enigste middel wat vir hy hoes gehelp het . . . as Borstol my nie ter hulp gesnel het nie, sou ek gewis reeds dood gewees het."

BORSTOL

Het sy lewe gered!

Borstol is 'n wonderlike, ou Afrikaanse middel, gemoderniseer, vir die vinnige verligting van ernstige en lastige Hoes, Verkouenthede, Bronchitis, Benoude Bors, Asma, ens. Vir kinders en volwassenes. U sal gou baat vind as u u verlaat op die verligting wat Borstol verskaf.

Borstol

(Gereg.)

By alle Apteke en Winkels, 2/6. Oor die pos 3/-

GESONDHEIDS MEDISYNE KIE.,
Aptekers, Adelaide, K.P.

Die Presbiteriaanse Kerk van Suidafrika. Getal lede 2.
Die Rynse Sending. Getal lede 2.
Die Heilsleer. Getal lede 1.
Die Suidafrikaanse Baptistekerk. Getal lede 2.
Die Suidafrikaanse Algemene Sending. Getal lede 1.
Die Switserse Sending in Suidafrika. Getal lede 2.
Die Ciskeise Sendingraad. Getal lede 2.
Die Sendingkonferensie van die Kaapprovinsie. Getal lede 2.
Die Natalse Sendingkonferensie. Getal lede 2.
Die Portugees Oosafrika-konferensie. Getal lede 2.
Die Swasilandse Sendingkonferensie. Getal lede 2.
Die Transkeise Sendingkonferensie. Getal lede 2.
Die Transvaalse Sendinggenootskap. Getal lede 2.

Altesame bestaan die Christenraad dus uit 69 lede wat 36 verskillende genootskappe verteenwoordig.

Van hierdie 36 genotskappe is ten minste 21 sendingkerke of genootskappe, met 36 verteenwoordigers. Die verteenwoordigers van die naturelle op hierdie raad vorm dus 'n meerderheid. Moet die sorg vir ons seuns op Voortrekkerhoogte en ander militêre kampe nou toevertrou word aan hierdie liggaam? Moet hierdie liggaam wat bestaan uit verteenwoordigers van naturelle, en verder verteenwoordigers van allerlei genootskappe, en waarop daar net sewe uit die 69 verteenwoordigers van die Afrikaanse kerk sit, nou sorg vir die geestelike bearbeiding van ons Afrikaner seuns? Moet ons kerk en die Geref. kerk nou opsy geskuif word, terwyl die sorg van ons seuns aan daardie mengelmoesraad toevertrou word? Beskou ds. Nicol dan die seuns op Voortrekkerhoogte en ander militêre kampe as heidens? Hierdie Christenraad skyn tog 'n liggaam te wees wat hoofsaaklik terwille van die sending in die lewe geroep is. As ons let op sy samestelling kom ons ten minste tot dié gevolgtrekking. Nee, Neef, ek dink ds. Nicol het nou darem te ver gegaan. Dit sal die Afrikaner nie gedoog nie. Dit sal ons kerk ook nie gedoog nie. Ons ken geen gelykstelling nie, ons wil geen gelykstelling nie, en sal geen gelykstelling toelaat nie. Ons wil ook nie dat ons seuns deur allerlei Engelse kerke en genootskappe bearbei sal word nie. Ons wil en sal ons seuns self bearbei. Ons hoop dat nie alleen ons kerk nie, maar die ganse Afrikanerdom sy stem teen hierdie ongehoorde voorstel van ds. Nicol sal verhef, en vertoë tot die minister sal rig om hierdie voorstel van ds. Nicol te verwerp.

Wat dink jy hiervan, Neef? Ek voel seker dat jy volmondig met my saamstem.

Jou oom,
Sarel jr.

*

(Naskrif: Soos ons elders in hierdie uitgawe, nl. onder „Korrespondensie" berig, was daar volgens ds. Nicol misverstand in die saak. Hy sou dan in „Die Kerkbode" die Christenraad as adviserende kommissie vir die minister van Verdediging aanbeveel het voordat hy saam met dr. de Klerk en ds. Steenekamp ooreengekom het dat 'n kommissie uit die drie Hollands-Afrikaanse kerke benoem sal word in adviserende hoedanigheid. Die feit egter dat ds. Nicol eers die Christenraad aangeprys het as adviserende kommissie, is teleurstellend.
Die Redakteur.)

OFFISIELE BERIG.

Wil die afgevaardigdes a.u.b. kennis neem dat die Algemene Kerkvergadering in die Hervormde Kerk van Pretoria saam kom (hoek Kerk & du Toit St.) en nie in die Voortrekkersaal nie soos in die offisiele kennisgewing staan.

T. F. J. Dreyer, Scriba.

GEBRS. GOODMAN
BEPERK.
Direkteure:
J. Goodman, I. H. Goodman, J. L. Goodman.
EERSTEKLAS SNYERS EN MANS-UITRUSTERS
POSBUS 491 FOON 922
Kerkstraat-wes 78/80 — Pretoria
(Langsaan Oom Paul se ou woonhuis)

Snyers Manelpakke, Eersteklas maak van die allerbeste swart lakensstof £7.10.0
(Skryf vir monsters en maatvorms.)
Mans swart lakens-pakke, 3 stukke, vir Kerksdrag £2.19.6
Mans swart hoede: 6/6, 8/6 en Robinsons 15/-
Mans wit hemde vir kerksdrag, Horrockses 6/6 en Harkay 8/6
Wit strikkies, 9d. elk, of 3 vir 2/-
Wit harde boortjies, gestyfdes of gomlastiek 1/3
Mans klerikale grys serge pakke ,eersteklas stof en maak £3.10.0
Mans „Navy" blou serge pakke klere. Die allerbeste van die beroemde „Versile" serge, 14 onse per jaart, £3.15.0 per pak
Mans dubbelbors pakke, grys, bruin, donkerblou en swart strepies, 2 stuks vanaf £2.9.6
Mans sports pakke, 2 stuks: lig-grys, lig-bruin, en grys met blokkies £1.17.6
Mans swart en bruin kalfleer skoene, drifoot sole .... 13/6 posvry.
Mans swart kalfleer op-reg skoene, met of sonder naat oor voet .... 13/6 posvry.
Mans „Steelwear" draagshemde, groot gesny, eersteklas maak: engenieurs strepies 4/11, khaki 4/11, 5/6, 6/6, 7/6 en .... 8/6, Alles posvry.
Offisiers gaberdine mans broeke . 18/6 posvry
Mans donkergrys wol-gaberdine broeke, 15/- posvry.
Mans donkergrys gaberdine draags broeke, (doring-draad) .... 10/6 posvry
Mans „Steelwear" khaki broeke ...... 9/6 posvry.
Mans gestreepte poplin hemde, 2 los boordjies 4/6 posvry.
Dames swart en bruin plat-hak skoene, met strep oor voet, drifoot sole ...... 8/6 posvry
Dames bruin kalfleer golf skoene met „Stadium" sole ...... 11/6, 13/6 en 14/6 posvry.
Bestellings vir hemde, boortjies en strikkies vir die waarde van 5/- en oor word posvry gestuur.

Skryf vir monsters en maatvorms
van mans pakke klere.

Vraebus

Vraag:

Broeder P. J. B., Johannesburg, vra na die uitlegging van Openbaring 17, in die besonder na die **betekenis van die dier, die ontugtige vrou, en die konings.**

Antwoord: Openbaring is die troosskrif vir die Christene, wat onder die Romeinse heerskappy vervolging gely het. Ons hoofstuk gee in sinnebeeldige taal ’n oorsig van die geskiedenis van die Romeinse ryk en sy voornaamste teenstander, die ryk van die Parthe in Voor-Asië.

Die ontugtige vrou is die beeld van die stad Rome; want dit is inderdaad (vs. 18) „die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde"; die Romeinse ryk het in daardie dae op die hoogtepunt van sy mag gestaan. Die sewe koppe is volgens vs. 9 sewe berge, waar die vrou op sit; dit kom ooreen met die sewe heuwele waarop Rome gebou is. Maar hulle is oók (vs. 10) sewe konings; „vyf het geval", nl.: Augustus (27 v. Chr. — 14 na Chr.); Tiberius (14—37); Caligula (37—41); Claudius (41—54); Nero (54—68). „En is", nl. Vespasianus (69—79). „Die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ’n kort tydjie bly"; dit sien op Titus, wat noueliks twee jaar geregeer het (79—81). Die daarop volgende keiser was Domitianus (81—96); hy is die agste, maar heet tegelykertyd die dier self (vs. 11). Die dier is in die algemeen die beeld van die duiwelse mag (sien vs. 8, waar gesê word dat dit uit die afgrond kom), wat hom teen Christus en sy gelowiges verset; maar dis tewens die beeld van bepaalde mense, in wie die duiwelse mag hom op besonder kennelike wyse openbaar. Domitianus staan in die geskiedenis bekend as die wreedste van die Romeinse keisers en een meedoënlose vervolger van die Christene. Daarin herinner hy ons aan die vyfde keiser, Nero, op wie se bevel duisende Christene vermoor is. Daarom word van die dier in vs. 8 en vs. 11 gesê dat dit „was en nie is nie": dieselfde duiwelse mag wat hom in Nero openbaar het, sal hom in die toekoms in Domitianus openbaar: die mag was op aarde, is op hierdie oomblik — onder Vespasianus, wat nie ongunstig bekend staan nie — nie op aarde werksaam nie, maar sal weer kom as Domitianus die keiserstroon beklim, wat in 81 die geval was.

Wat nou van die tien horings? Hulle is tekens van die tien satrape, onderkonings, van die Partiese ryk, waarmee die Romeinse ryk gewoonlik in oorlog was. Nero het vrede met hulle gesluit en hierdie hoofstuk verwag dat Domitianus dit ook sal doen, om so in alles ’n tweede Nero te wees en vervolgens al sy krag te kan wy aan die bestryding van die Christendom, waarby die Partiese konings hom sal help (vs. 12—14), dog sonder dat dit hulle sal geluk om die oorhand oor die ryk van Christus te kry. Ook sal daar weldra weer nuwe oorlog ontstaan tussen die Parte en Rome (vs. 16), waarin die twee partye mekaar tot die uiterste sal verswak, en Rome voorlopig die oorwinning aan sy kant sal hou (vs. 17).

Ons sien dus, dat Openbaring 17 in tydsorde ver agter ons lê en dat dit dwaasheid is, om die teenwoordige gebeurtenisse in hierdie hoofstuk te soek. Maar van belang vir alle eeue is die hoofgedagte van hierdie gedeelte, nl. dat alle openbaring van helse magte nie in staat sal wees om die ryk van Christus te oorwin nie, hoe ook konings en keisers teen die gelowiges mag woed.

A. van Selms.

*

(Vrae oor die Vraebus. Van B. J. Wolmarans het ons 'n lang brief van nie minder as 7 foliobladsye ontvang, waarin hy probeer aantoon waarom hy van die opvatting van die Vraebusskrywer en van die kerk verskil en wel glo in 'n 1000-jarige vrederyk op aarde en in 'n eerste en tweede opstanding. Ten eerste het ons geen ruimte vir sulke lange verhandelings nie en ten tweede kan ons nie diskussies oor Vraebusartiekels toelaat nie.

Van 'n onbekende het ons ook 'n lang betoog ontvang oor die Vraebusartiekel i.v.m. die ewolusieleer. Die Vraebus is bedoel vir mense wat werklik onderrig wil word. Daarom kan die brief oor die ewolusie ook nie geplaas word nie. — Die Redakteur.)

*

Vraag:

B. J. W. van Langlaagte vra: „As ek nou as opsiener bevestig is en ek verklar dat die opstellers van die forumliere nie die veranderlike toestande in aanmerking geneem het nie, hoe staan ek dan in my opsieners amp?"

Antwoord:

Die vraag is onduidelik en vaag. Geld die beswaar al die formuliere of alleen die een vir die bevestiging van ouderlinge? Indien die laaste, in watter opsigte is die veranderlike toestande nie in aanmerking geneem nie? Met die opstel van die formuliere is nie en mag nie in die eerste plek gevra word: Wat sê die veranderlike omstandighede nie, maar wat sê Gods Woord, en die is nie veranderlik nie, maar vas. Toestande mag verander, maar die ewige beginsels uit die Skrif bly dieselfde. So mag in die kerklike ampte allerhande bykomstige dinge verander, maar die op Gods Woord gegronde onderliggende prinsipes in die formuliere vervat onverander voortduur.

Ons forumliere is pragstukke, getrou aan die Skrif. Ons vaders het uitnemende werk daarmee verrig. Toets hulle aan Gods Woord en vra dan: „Hoe staan ek in my opsieners amp." Staan u dan reg, dan is „veranderlike omstandighede" bysaak.

Joh. Dreyer.

RING VAN POTCHEFSTROOM

Die Ring van Potchefstroom het sitting gehou op Vereeniging op die 9de en 10de April j.l., in die Ned. Herv. Kerk. Tot voorsitter is herkies ds. J. P. van den Berg, en tot scriba ds. J. D. Storm; terwyl ds. Joh. Dreyer tot vise-voorsitter en ds. P. W. A. Bierman tot vise-scriba verkies is. As lede van die Ringskommissie is herkies die ouderlinge: J. A. du Toit; M. J. Herbst en N. Prak. Tot superintendent van sondagskole: ds. Storm.

Dinsdagaand het die afgevaardigdes die voorreg gehad om die Staalfabriek te besoek, en Woensdagoggend is die afgevaardigdes onthaal met 'n uitstappie op die Vaalrivier per motorboot, waarvoor hulle ds. A. Ras met sy kerkraad baie dank verskuldig is. Die toestande van die gemeentes in ons Ring blyk uit die jaarverslae baie gesond te wees. Die gesamentlike bates van die gemeentes beloop sowat £56,120, en die skulde ongeveer £5300.

In die vergadering was ook verteenwoordig die nuut-gestigte gemeente van Petrusburg, waarvan die vergadering met blydskap kennis geneem het.

Aan die superintendent is opgedra, om in oorleg met die kerkraad van Klerksdorp, 'n sondagskoolvergadering van die Ring te Klerksdorp te organiseer in volgende jaar.

Daar kon geen volledige sondagskool-verslag aan die vergadering voorgelê word nie, omdat slegs sewe gemeentes die vraelys aan hulle gestuur, voltooi en aan die superintendent teruggestuur het. Die toestand van die sondagskole in die gemeentes Potchefstroom, Klerksdorp, Wolmaransstad, Bloemfontein, Christiana, Vereeniging en Venterskroon blyk bevredigend te wees.

Slegs in die gemeentes Potchefstroom en Wolmaransstad en Vereeniging bestaan daar tot nog toe jongeliede-vereniginge. Die wenslikheid, waarde en vrug van sulke vereniginge is in die vergadering beklemtoon.

Die konsulentskappe is as volg bepaal:

Potchefstroom: Ds. P. J. J. Venter en ds. J. P. van den Berg.

Klerksdorp: Ds. v. d. Berg; ds. Joh. Dreyer.

Wolmaransstad: Ds. P. W. A. Bierman; ds. P. J. J. Venter.

Vereeniging: Ds. Joh. Dreyer; ds. J. D. Storm.
Losberg: Ds. A. Ras; ds. Storm.
Bloemfontein: Ds. Storm; ds. P. J. J. Venter.
Petrusburg: Ds. Storm; ds. P. J. J. Venter.
Venterskroon: Ds. P. W. A. Bierman; ds. Venter.
Makwassie: Ds. J. D. Storm; ds. P. J. J. Venter.
Heilbron: Ds. Joh. Dreyer; ds. A. Ras.
Bloemhof: Ds. P. J. J. Venter; ds. v. d. Berg.
Parys: Ds. A. Ras; ds. P. W. A. Bierman.
Christiana: Ds. J. P. v. d. Berg; ds. Storm.
Bothaville: Ds. P. J. J. Venter; ds. J. D. Storm.
Ottosdal: Ds. J. D. Storm; ds. P. W. A. Bierman.

Die gemeente van Bloemfontein hoop om D.V. hulle kerkgebou op 18 Mei in te wy en al die afgevaardigdes is deur ds. v. d. Berg uitgenooi om die plegtigheid by te woon.

J. D. Storm.

Ons Vroue-rubriek

PROGRAM VAN VERGADERING VAN DIE NED. HERV. SUSTERSVERENIGING, wat gehou sal word D.V. te Pretoria, op 22 en 23 Mei.

Opening deur die Hoogeerw. Voorsitter van die Algemene Kerkvergadering, ds. J. J. Prinsloo van Rustenburg.
*Welkomswoord deur mevr. ds. Vermooten.
Inhandiging van geloofsbriewe en samestelling.
*Inleidende toespraak deur mevr. ds. Oosthuizen.
Notule van vergadering gehou te Pretoria in Maart.
Offisiële stigting.
Konstituëring.
Bepaling van sittingsure.
Behandeling van voorlopige konstitusie en beskrywingspunte.
*Prof. dr. Greyvenstein sal die vergadering toespreek oor die onderwerp: „Die plek van die vrou in die gemeente volgens die Nuwe Testament”.
Prof. dr. Engelbrecht is gevra om ons toe te spreek oor: „Die vrou in die opbou van gemeente en kerk.
*Prof. dr. Gemser oor: „Wat leer die Ou Testament ons van die posisie van die vrou in die volkslewe.
Dr. van Selms is gevra om ons toe te spreek oor: „Die Godsdienstige opvoeding in die huisgesin.”
*Ds. J. G. M. Dreyer sal kortliks praat oor ons „Vroue-rubriek” en „Die Hervormer”.
*Ds. A. J. G. Oosthuizen kortliks oor verspreiding van christelike lektuur.
*Ds. P. W. Venter oor „Jeugwerk en sondagskoolwerk”.
*Mnr. S. Botha oor „Die Jeugblad”.
*Mej. v. d. Burgh oor „Armsorg”.

Wanneer in die behandeling van die konstitusie die volgende sake ter sprake kom, sal verskillende dames voorberei wees om 'n baie kort inleiding daaroor te hou:

Mevr. ds. Prinsloo (Rustenburg): Belangstelling in onse Teologiese Opleiding”.
Mevr. ds. van Selms: „Vroue- en Jeugverenigings in Holland”.
*Mevr. Grobler, Bronkhorstspruit: „Uitbreiding en organisasie van takke op die platteland”.
Mevr. Duvenhage, Boksburg: „Uitbreiding en organisasie van takke in die stad”.
*Mevr. ds. Grobler, Brakpan: „Insameling van fondse vir ons gemeente en kerk”.
*Mevr. ds. Ras, Vereeniging: „Finansiële organisasie van ons sustersvereniging in die algemeen”.
*Mevr. prof. dr. Rautenbach, Pretoria: „Vriendskaplike verkeer van vroue in die gemeente”.
Mevr. ds. Huyzers, Durban: „Kinderlektuur”.
Mevr. ds. Joh. Dreyer, Potchefstroom: „Kindersorg”.
Mevr. Groeneveld, Pretoria: „Belangstelling in ons Weeshuis”.
*Mevr. ds. Venter, Brits: „Die gesellige atmosfeer in die huisgesin”.
Mevr. ds. T. F. J. Dreyer, Standerton: „Christelike feesdae in die huisgesin”.
*Mevr. ds. Prinsloo, Johannesburg: „Siekebesoek”.
*Mevr. ds. du Plessis, Germiston: „Gemeentelike armesorg”.
Mevr. ds. Bierman, Dullstroom: „Opvoedkundige lesings en boekbesprekings”.
Mevr. ds. Steenkamp, Pretoria-Noord: „Die Afrikanervrou op die uitposte”.
Mevr. ds. Mulder, Bronkhorstspruit: „Indrukke van Nederland”.

Vir die opening van die tweede dag van ons vergadering word ds. Vermooten van Pretoria gevra.

L.W.—Van die persone met 'n merkie by hulle naam het ons al bevestigende antwoorde ontvang. Sommige het nog te kort kennis ontvang om te kan antwoord, maar ons wil van harte hoop dat dit almal bevestigend sal wees. Omdat die stukke nou moet ingestuur word vir „Die Hervormer” en ons graag die program wil laat verskyn, neem ons die vryheid om dit maar as ’n voorlopige program aan te neem.

Tydelike voorsitster: M. R. Oosthuizen.
Tydelike sekretaresse: A. J. Smit.

BERIGTE.

Die gemeentes wat wens om afgevaardigdes te stuur, waar nog geen tak bestaan nie, moet die scriba of voorsitter van die kerkraad vra om geloofsbriewe te onderteken. Afvaardiging kan geskied in ’n vergadering van vroue deur die predikantsvrou of ander susterslidmaat byeen geroep met toestemming van die plaaslike kerkraad.

Afgevaardigdes moet vroegtydig losies bespreek. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie losies. Let wel: Geen gratis losies word verskaf nie.

Al die name van afgevaardigdes moet ingestuur word aan mevr. ds. Smit van Boksburg. Ons moet vroegtydig weet hoeveel dames om te verwag met die oog op die verkryging van ’n geskikte saal vir die hou van onse vergadering.

Die juiste uur van opening en vergaderplek sal later bekend gemaak word. Die adres van mevr. ds. Smit is: Tiendestraat 41, Boksburg-Noord.

DIE VROU IN DIE KERK.

Wanneer ons aan die vrou dink, dan assosieer ons haar altyd met huislike aangeleenthede, waar sy die pligte van vrou en moeder moet vervul. Dit is seer seker haar grootste roeping in die lewe, en elke ware vrou sal dan ook trag om haar beste te gee vir hierdie groot doel.

Maar nou kom die vraag: Is dit al waarvoor die vrou bestem is? In die Bybel lees ons ook van vroue wat leiding geneem het in ander rigtings. Sou dit dan verkeerd wees as die vrou, sonder om haar huislike verpligtinge te verwaarloos, geneig voel om ook iets meer te doen?

Waar die vrou van vandag, so te sê, intellektueel gelykstaan aan die man, en daarby nog die gawe van instink besit, het sy dan nie ook in die kerklike en gemeentelike werksaamhede ’n taak te vervul nie?

In die kerklike lewe moet sy in alle beskeidenheid optree, soos dit ’n vrou pas, maar sy kan in hierdie vername werk ook veel verrig. As aanvulling by haar man se pligte kan sy hom met raad en daad bystaan. Ons dink hier ook aan die susters wat in die verskillende gemeentes, met soveel geesdrif en deursettingsvermoë, so’n leidende aandeel neem in die insameling van fondse vir die Kerk en liefdadigheid. As aan hierdie nuttige kragte die regte leiding gegee word en hulle tot ’n vaste organisasie gebring word, sal dit ’n mag word, wat baie sal bydra, nie alleen tot die stoflike maar ook geestelike opbouing van die gemeente.

Vir die vrou met ideale moet dit ’n groot genot wees, om ook haar aandag te kan gee aan die belange van haar kerk.

Laat ons dan ook hier nie vrees vir opoffering nie, maar al ons kragte wy aan die vooruitgang van ons Hervormde Kerk en daardeur die uitbreiding van Gods Koninkryk op Aarde.

J. Grobler, Brakpan.

Posbus 214, Boksburg,
11 April 1940.

Geagte mevr. Oosthuizen,

Die aankondiging in „Die Hervormer” van die gedagte om die verskillende Dorkas- en Sustersverenigninge van ons Kerk te ko-ordineer in een groot organisasie, is ’n skitterende idee en behoort die onomwonde steun van elke lidmaat wat haar of hom beywer vir die bevordering van ons kerklike sake te geniet. So’n vereniging sal ongetwyfeld voorsien in ’n lang gevoelde behoefte en beslis daartoe bydra dat daar ’n groter mate van samewerking tussen susters ontstaan.

Ek glo nie dat daar een enkele gemeente in ons kerk is waar die susters nie ’n leidende aandeel neem in die insameling van fondse en die versorging van armes nie. Deur die daarstelling van so’n uitgebreide organisasie sal groter erkenning aan die werk van susters verleen word.

Ons sien met verlange uit na die stigtingskongres, en hoop dat daar die hoeksteen gelê sal word van ’n organisasie wat onder die beskermende hand van God van krag tot krag sal groei en bloei tot ’n magtige faktor wat baie daartoe sal bydra dat die bearbeiding meer intensief sal wees en die minder bevoorregtes beter versorg word.

Die konsep-konstitusie is myns insiens besonder deeglik en sorgvuldig opgestel, maar daar is tog ’n paar puntjies wat ’n sekere mate van kritiek uitgelok het in gemeentes waar lang gevestigde Dorkas-verenigings bestaan. Ek voel egter oortuig dat nadat die saak deeglik bespreek is op die kongres, ’n paar wysigings aangebring kan word wat algemene tevredenheid verskaf.

Met beste wense, die uwe,
J. F. van den Bergh.

JEZUS ALLEEN !

Een leven zonder Jezus is geen leven! ’t Is een worstelen en strijden in eigen kracht! ’t Is een leven zonder echte liefde, zonder begrepen te worden. Zonder Jezus — alles donker. Zonder Jezus — geen uitzicht op de toekomst. Zonder Hem — twijfel, armoede, ellende. Zonder Hem — neder-

Vir die nuuste
en beste Skoene

DE BRUYN

SE SKOENWINKELS

(3 Takke)

Hoofkantoor:

KERKSTRAAT 143, PRETORIA
FOON 1284

Skryf aan ons vir besonderhede van ons opsigstelsel na alle dele van Suid-Afrika!

HUNT. LEUCHARS & HEPBURN, LTD.

Hoek v. Queen- en Vermeulenstrate
Foon 2701 PRETORIA Bus 653

Opgerig in Suidafrika 1857. Bestaan 82 jare.

VIR

Hout en Yster.
Versterkte staal
„Kiln"-droog Skrynwerk.
Hout-vloerblokkies.
Kroom-versilwerde Deur-beslaag.
Ysterware vir Kontrakteurs.
„Malthoid" Waterproef.
Alle benodigdhede vir Loodgieters.
Sement en Kalk.
Omheiningsdraad.
Draadgaas.
Alle benodigdhede vir Skilders.
Asbestplate.

Ons spesialiseer in vloerbloklegging

Ons sal vereerd wees om u prysopgawes te gee vir al u benodigdhede.

'n Ander Motor, meneer?

Gaan na 'n firma wat u volle waarde vir u geld bied en boonop in u eie taal bedien

Grosvenor Motors (Tvl.) (Edms.) Bpk. is so 'n firma

(PROBEER ONS GERUS, DIT SAL U BETAAL)

Vir Afrikaanse bediening vra om mnr. J. M. van den Heever, Hoof van die Afrikaanse Afdeling, te spreek.

GROSVENOR MOTORS

(Tvl.) (Edms.) Bpk. (Voorheen CAPE MOTORS)

verspreiders van

MERCURY - LINCOLN ZEPHYR - FORD 10
PREFECT en 8 p.k. ANGLIA

Posbus 415 Foon 33-2684

ELOFFSTRAAT-VERLENGING - JOHANNESBURG

laag. Zonder Hem — geen vertroosting, geen zekerheid.

Met Hem — blijheid, overwinning, moed, troost, opgewektheid. Met Hem is alles licht! Met Hem uitkomst.

Hij is Uw beste Vriend: Hij kent U door en door en weet, wat ge behoeft.

Heer Jezus, laat ik Uw gaven aannemen. Laat ik luisteren naar Uw Stem. Laat ik volgen, waar U mij wilt hebben. Maak mij Uw dankbare, liefdevolle volgeling. Leer Mij dageliks meer U kennen. Vervul mijn hart met Uw liefde, Uw kracht, Uw licht!

Laat ik U geheel en al vertrouwen en U met blijdschap volgen. Gebruik mij als Uw instrument tot uitbreiding van Uw Koninkryk op aarde.

Ida Greyvenstein. Ruysch van Dugteren.

Gedachten naar Boven

„Ziet Ik ben met u! Vrees dus niet." Allen, die deze Leidsman op aarde willen volgen, weten, dat veel aardse kracht zich tegen hen zal stellen. Maar Christus' woorden zijn waarheid. Geen vrees mag er zijn, waar Christus is. Zijn bescherming kan door geen aardse macht waardeloos gemaakt worden. Met Christus kan volbracht worden de moeilikste taak.

Toen Jezus Zijn werk op aarde valbracht had, liet Hij Zijn volgelingen niet aan hun lot over. De Heilige Geest, Die nederkwam om hen te sterken, altijd als zij kracht behoefden, blijft ook heden nog kracht uit Jezus' nabijheid brengen op aarde.

Het leven is en blijft van God. Dus leef heel uw leven voor Hem. Doe al, wat Hij u oplegt, met liefde, al valt dat soms heel swaar. Hij helpt altijd.

Bid veel en luister!

God blijft Dezelfde de eeuwen door. Zijn macht kan helpen, allen, die blijven vertrouwen. Zijn licht neemt nooit af in sterkte.

Als gij de gelegenheid ontvangt om geluk te brengen, laat die dan nooit voorbij gaan. Zo vaak wordt vergeten, dat vlak bij er iemand is, die uitziet naar een enkel vriendelik woord.

Overwin de tegenslagen met gebed. God zal u horen en Zijn kracht is machtiger dan enige kracht op aarde.

Korreſpondenſie

Van dr. P. J. S. de Klerk van die Geref. Kerk en ds. C. S. v. H. Steenekamp het ons 'n skrywe ontvang waarin protes aangeteken word, omdat ds. Nicol in stryd met die gesamentlike ooreenkoms van die drie predikante, volgens die „Kerkbode" van 20 Maart 1940 nie aanbeveel het 'n kommissie uit die drie Hollands-Afrikaanse Kerke om die Minister van Verdediging te adviseer oor die geestelike bearbeiding van die verskillende militêre kampe nie, maar die Christenraad.

Ons plaas hierdie skrywe egter nie omdat ons in die pers sien, dat ds. Nicol verklaar het dat sy brief aan die „Kerkbode" gepos was vóór die ooreenkoms en dat dit te laat was om die sinsnede te verander.

Die Redakteur.

*

'n Leseres van „Die Hervormer" skrywe ons as volg uit Mokeetsi oor die

Intekengelde op „Die Hervormer".

Geagte Redakteur,

Vergun my asb. 'n plekkie in „Die Hervormer".

Ek sien in „Die Hervormer" van 28 Februarie die verslag oor die intekengelde op „Die Hervormer" en dat Laeveld slegs 4 halfkrone gestuur het. Wat die oorsaak is kan ons nie sê nie. Maar ek dink as die gemeente Laeveld meen hulle is opregte Hervormers behoort elke lid te weet om sy Halfkroon as leser daarvoor te gee. Dis tog werklik min genoeg. Maar ek dink die fout lê by sommige kerkraadslede (goeie uitgesluit) wat ons as gemeentelede moet voor gaan ook om hulle halfkrone te stuur. In die gemeentevergaderings is so veel keer besluit dat elke ouderling en diaken in sy wyk moet omgaan om die halfkroon in te samel vir „Die Hervormer". Maar ek is jammer om te sê, so ver ek weet is in ons wyk nog niemand daarvoor omgekom nie. Ek is al vyfteen jaar in die Hervormde Kerk en lees nog altyd „Die Hervormer", en het gemerk dat daar van die kerkraadslede is wie se name ek nog nooit gesien het onder die lys van ingekome halfkrone nie. Hulle lees „Die Hervormer" gratis. Dit hoort nie so nie.

Kom, Hervormers, wat opreg hervormd is, laat ons sien hoeveel halfkrone met Mei-nagmaal inkom. Moet tog nie toelaat dat Laeveld so agter bly nie. Elke lid kan tog sy 2/6 gee. Laat die ouderlinge en diakens die voortou neem. Laeveld is tog nie so arm nie.

*

(Naskrif: Die Redaksie waardeer die ywer vir en belangstelling van hierdie suster in ons blad. Mag dit ander aanspoor. — Die Redakteur.)

Nederlandse Brand Assuransie Maatskappy

„De Salamander" van Amsterdam

Spesiale verlaagde tarief vir Kerk-eiendomme. — 1/3 per £100 vir één jaar. 5/- per £100 vir vyf jaar. Alle skade veroorsaak deur Weerlig, gedek, ook al is daar nie brand nie.

Pretoria. — P.K. Bus 733. — 29 Kerkplein.

Hoofagente. TAYLOR & GEERLING,

Oudl. J. J. Piso van Pretoria skrywe ons as volg:—

Pretoria, Bereastraat 610,
9 April 1940.

Na aanleiding van die Korrespondensie in „Die Hervormer" van 27 Maart 1940 wil ek graag die volgende opmerk:

1. Br. Moolman van Memel skryf oor „Die Gebruik van kelkies met nagmaal" en sê daar o. a.: „Die Hervormde Kerk beskou die gebruik van kelkies met nagmaal as 'n wysiging van die instelling van die Here Jesus en is daarom baie sterk daarteen gekant".

Nou wil ek nie 'n verdediging gee van die gebruik van kelkies, in geen enkel opsig nie, maar ek wil in alle liefde protesteer teen die manier waarop br. Moolman hom geroep voel om die mening van die **hele Hervormde Kerk** uit te spreek. Sonder bewys word gesê dat ons Herv. Kerk die gebruik van kelkies beskou as 'n wysiging van die instelling van die Here Jesus en **daarom** daarteen is. Dus m.a.w.: soos ons die nagmaal **nou** gebruik is presies soos dit deur die Here Jesus ingestel is, of anders moet ons bewys dat die **een** wysiging **wel** ingevoer mag word en die ander nie.

Maar dan wil ek br. Moolman tog vra — en ook die Redakteur wat dit **sonder enige** kommentaar opneem —: Waar lees br. Moolman van twee of meer bekers wat gebruik is deur die Heer Jesus (soos **ons nou** wel doen), en van meer as een brood wat gebreek word (wat nou wel gedoen word)? Om verder maar te swyg van die waarskynlikheid dat suur sous gebruik is en brood sonder suurdeeg gebak.

As ons nou wel die een of twee wysigings toelaat of goedkeur (soos ons alreeds doen), dan moet uit die Heilige Skrif bewys word dat ons dit mag doen, maar vervolgens moet ook bewys word dat ons die wysiging aangaande die kelkies nie mag toelaat nie, en dit ook weer uit die Heilige Skrif. Waarby dan tewens onder die oog gesien moet word of die gewoonte van 'n hele aantal tafels agter mekaar wellig ook 'n ingrypende wysiging is wat goedgekeur word.

Ons sal hierdie saak in alle erns, in alle eerlikheid en liefde, moet behandel en bespreek. Maar dit juis mis ek in die stukkie van br. Moolman. Dit moes geskryf gewees het in die gees van die heilige nagmaal waaroor dit gaan.

2. Die opname van die stuk van „Jong Hervormer" in dieselfde nommer van „Die Hervormer" is m.i. te betreur om meer as een rede. As „Jong Hervormer" nog nie eers sy naam onder die stukkie durf skrywe nie, is hy **of** nie meer jonk nie, **of** anders is daar ander redes waarom hy sy naam verswyg. Dis wel wonderlik dat in die boeke van die gemeente niemand voorkom op die aangegewe adres nie. Het hy wellig soveel liefde vir die „Kerk van sy voorvaders" dat hy selfs nog nie sy attestaat ingehandig het nie? Of is hy nog geen belydende lid van ons kerk nie? Hoe kan hy oordeel? Het hy b.v. al aan die uitnodiging gehoor gegee om aan te sluit by die jongeliede-vereniging? En so kan ons aanhou vra.

Dis daarom dat ek dit jammer vind — ek bespreek die saak verder nie — dat die hooggeagte Redakteur van ons kerkblad onder die stukkie o.a. skryf: „Jong Hervormer" kan waarskynlik alleen oordeel oor die jongmense in die gemeente waaraan hyself behoort." Hierdie sin moes heeltemal uitgelaat geword het, of anders blykbaar so gelui het: „Jong Hervormer" kan heeltemal nie oordeel oor die jongmense in die gemeente waaraan hyself nie eers behoort nie."

(Naskrif: Ons verbly ons daarin dat ouderling Piso „in geen enkel opsig nie" die gebruik van kelkies by die nagmaal wil verdedig nie. Maar „in

ROOM

BOERE ! BOERE !
Stuur julle Room na die

OU TRANSVAAL KOELKAMERS

wat al 34 jaar staande is en wees versekerd van eerlik en opregte behandeling.

TRANSVAAL KOELKAMERS,

9 Jacob Mare Straat, Pretoria. Bus 448.

alle liefde protesteer" hy „teen die manier waarop br. Moolman hom geroep gevoel om die mening van die **hele Hervormde Kerk** uit te spreek". Ook is ons korrespondent van mening dat die redakteur die berig nie sonder enige kommentaar moes plaas nie. Die redakteur het kommentaar nie nodig geag nie, omdat hy instem met ouderling Moolman en omdat hy van mening is, dat ouderling Moolman, wat in sy gemeente en in die Ring van Heidelberg en in die Algemene Kerkvergadering gereëld in aanraking met die kerk kom, die mening van die kerk in hierdie opsigte suiwer aangevoel het.

Wat die aanmerkings oor die brief van „Jong Hervormer" betref, wens ons daarop te wys dat dit joernalistieke etiket is om geen briewe te plaas onder in skuilnaam nie, tensy die skrywer sy naam en adres aan die redaksie stuur in 'n begeleidende brief, soos dit in hierdie geval wel was. Die laaste sin van ons korrespondent, nl. dat die redakteur aan „Jong Hervormer" moes geantwoord het dat hy „heeltemal nie kan oordeel oor die jongmense in die gemeente waaraan hyself nie eers behoort nie" begryp ons nie. Hoe moes die redakteur weet dat „Jong Hervormer" nie aan daardie gemeente behoort nie. Die redakteur ken tog nie al die jongmense van daardie gemeente nie. — Die Redakteur.)

*

Br. B. J. Wolmarans van Langlaagte skrywe ons as volg oor die vraag:

Mag kelkies by nagmaal gebruik word?

In „Die Hervormer" van 27 Maart sien ek in 'n brief van br. P. L. Moolman, „dat die Hervormde Kerk die gebruik van kelkies met nagmaal as 'n wysiging van die insetting van die Here Jesus beskou". Ons beaam dit. Weens gebrek aan plaasruimte wil ek net in 'n korte samevatting aantoon waarom ons die kelkies nie by nagmaal mag gebruik nie, en daarom my net bepaal, hoe die beker ingestel is.

Die kerk is gegrond op die Heilige Skrif, haar belydenis is uitgedruk in die Formuliere van eenigheid, die Dortse leer reels ens. art. 1 Kerkwet.

In die „Kortbegrip der Christelijke relegie" vraag 41 staan: „Hij vergadert die kerk, daar men Gods woord recht predikt en de Heilige Sacramenten bedient naar de instelling van Christus".

„Belydenis des geloofs art. 29": „De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze: Zoo de kerk de reine prediking des Evangelies oefent, zoo zij gebruikt de reine bediening der Sacramenten gelijk ze Christus ingesteld heeft".

Die instelling van die beker het aldus geskied. „Toe neem Hy die beker en nadat Hy gedank het, gee Hy die aan hulle en sê: Drink almal daaruit." Matt. 26:27. Sy bevel was, dat almal wat aangesit het uit die beker moes drink, nie soos ek in 'n preek gehoor het waar die kelkies ingestel is, dat elke dissipel 'n beker met 'n bietje wyn gehad het, nee Hy sê: „Hierdie beker is die Nuwe Testament en My bloed." Nie bekers nie maar een beker. Die mag nie opgedeel word in kelkies nie, net so min as die paaslam sê bene gebreek mag word. Ex. 12:46e; Joh. 19:33.

Almal het uit die een beker gedrink, Mark 14:23.

Vir die wat te hoogmoedig is om saam met sy mede-Christen uit een beker te drink se God in Jes. 65:5: „Hulle wat sê: Bly daar! Kom nie naby my nie, want ek is heiliger as jy. Hierdie mense is 'n rook in My neus, 'n vuur wat die hele dag brand." Verder sê die Here God in Jes. 66:2b: „Maar op hierdie een sal Ek let; op hom wat arm en verslae van gees is en wat bewe vir My Woord." Om die pasga (wat 'n tiepe van die nagmaal was) te hou, soos ingestel is, sê die Here in Num. 9:14: „En as 'n vreemdeling by julle vertoef, en die pasga vir die Here hou, dan moet hy dit hou volgens die insetting van die pasga en volgens die verordening daarvan." Dit geld ook vir die insetting en verordening van die pasga in die Nuwe Verbond.

Met broeder Moolman verklaar ons, dat die liefde alleen die vervulling van Sy verordeninge en die band van die volmaakheid is. Vir die wat veranderinge voorstaan sê die Here: „Tevergeefs eer julle My met leringe wat mense insettinge is." Hy het gebid: „Bewaar hulle in U waarheid, U Woord is die waarheid," en Poulus sê: „Die waarheid alleen sal ons vry maak."

*

'n Br. van die Rand skrywe ons onder 'n skuilnaam as volg:

Met die oog op die volgende kerkvergadering vra ek u a.s.b. om my die spasie te vergun met die doel om die finansiële stelsel van die Kerk aan te roer.

Uit die jongste uitgawe van „Die Hervormer" verskyn onder „Beskrywingspunte vir die Algemene Kerkvergadering van 1940" die volgende: deur die Kerkraad van Noordelik Pretoria, No. 15.

„Een van die pligte van die Ring sal wees om toe te sien dat alle kerkboeke geouditeur word deur 'n gekwalifiseerde boekhouer".

Die ou gewoonte is natuurlik vir die diakens byvoorbeeld om allerlei gelde van die gemeentelede in te samel, sonder om kwitansies met teenstuk of deurslag papier uit te reik. Vervolgens word die gelde weer deur die diaken aan die kassier afgedra, sonder om 'n kwitansie of bewysstuk te eis.

Nou vra ek: Veronderstel, die kerkboeke moet geouditeer word soos aan die hand gegee word — **waarop of op watter basis gaan dit gedoen word?**

Veronderstel, die kassier of diaken wil oneerlik handel en die diaken dra aan die kassier af, die som van sê £8 3s. Is dit dan nou nie moontlik vir so iemand om in die kerkboeke in te skrywe sê £3 8s. nie? Wie sal ooit die moeite doen om navraag te doen vir die verskil? En as die verskil per ongeluk ontdek word dan is daar geen grondige bewys van beide kante nie.

So wat ses maande gelede het ek die kassierwerk van 'n sekere gemeente op die Rand aanvaar op voorwaarde dat waar gelde oorgedra word van een persoon na 'n ander, kwitansies uitgereik moet word.

Vir eers elke kerkraadslid is in besit van 'n offisiële kwitansie-boekie waarvan die nommers 'n rekord van gehou is in die kerkboeke. Die gemeente is bewus daarvan om geen geld aan enige een te betaal tensy 'n kwitansie op die plek uitgereik word nie — het sy bydrae, „Hervormer"-geld of diverse gelde.

Inteendeel as die diaken aan my as kassier afdra **reik ek hom ook 'n offisiële kwitansie uit.** Natuurlik word die stelsel met deurslag-papier of teenstukke gewerk.

Op dié basis is dit onmoontlik vir diaken of kassier om oneerlik te handel. Van elke pennie wat vir die Huis van die Here gegee word, word verslag van gegee en terselfdertyd word kerkbesigheid op 'n gesonde voet gedryf sonder oneerlikheid of agterdogtigheid. Ek is seker daarvan dat as die stelsel oor die algemeen in werking gebring word, die kerk minder skade sal ly en meer vooruitstrewend sal wees op finansiële gebied. In tyd wat kom sal ons tog moet afstap aan die „Ja Broer" stelsel en die kerkbesigheid op 'n besigheidsvoet drywe. **En dan alleen kan ons kerkboeke behoorlik laat ouditeur sonder twyfel!**

*

(Naskrif: Dit is al vir jare die beleid van die kerk, van die Ringsvergaderinge en van baie gemeentes om kwitansies uit te reik, en dit nie alleen nie maar ook om die boeke te laat ouditeur. Die Algemene Kommissie het al 'n skrywe tot die effekte gerig aan ons Ringe Die gemeentes wat nog nie kwitansies uitreik en hulle boeke laat ouditeer nie, is agter. Nie alleen sal dit, soos ons korrespondent tereg skrywe, agterdog en oneerlikheid voorkom nie, maar ook sal dit die kassiers beskerm teen moontlike onbillike verdagmakinge. — Die Redakteur.)

„HERVORMER"-INTEKENGELDE ONTVANG VANAF 1 TOT EN MET 31 MAART 1940.

Belfast: J. J. Broekman. **Bethal:** Mevr. Kool, J. D. P. Naude, C. J. C. Muller 5/-, J. G. du Toit. **Boksburg:** J. M. Reyneke 5/-, J. A. Nel, H. P. Willemse, W. A. van Dyk. **Bloemfontein:** J. M. Esterhuizen. **Brakpan:** C. P. Otto, J. C. M. Jooste, J. G. Gouche 10/-. **Brits:** J. H. P. Engelbrecht, D. J. de Jager, J. J. van Rensburg, C. D. Joubert. **Carolina:** G. D. Viljoen, S. W. J. Muller, J. H. Muller, J. J. P. Muller, Nettie Joubert. **Christiana:** R. J. Coetze. **Dullstroom:** F. C. Symington, P. J. Oelofse. **Ermelo:** Gert Havenga, J. H. Visser, A. H. du Rand, M. J. Greyling, E. E. Meyer, J. H. Labuschagne, Willie Booysen, Nico Wolmarans 5/-, M. J. Dreyer, L. A. Davel, Danie Struwig, C. C. de Wet, R. Erasmus, W. H. Barnard, Piet Joubert, J. J. P. Swart, H. L. M. Janse van Rensburg, C. Schoeman, B. Badenhorst, R. G. J. van Rensburg 5/-, Sahra J. van Rensburg, D. A. de Beer, L. A. Hullie. **Fort Victoria:** Mevr. E. C. Johnstone. **Gobabis:** J. J. Diederiks. **Grootfontein:** B. Alberts Snr., B. Alberts Jnr., A. J. Smith, L. M. Alberts, A. M. Kok, mevr. J. E. Kok, A. Smith, P. J. Venter, mevr. A. Venter, F. Grundeling, S. Oosthuizen, Manie Jacobs, P. Zusse, G. Alberts, W. Alberts, G. Alberts B. seun, Anthonie Louw, A. Espach, A. Venter, M. Venter, L. Potgieter, S. du Plessis, J. P. v. d. Walt, T. Sackse. **Heidelberg:** F. Swanepoel, S. W. J. J. Brits, A. J. P. Smit, J. H. Venter, A. Soon, K. J. Venter, A. L. v. d. Berg, R. P. Botha, G. W. P. Brits, mevr. A. Veelen. **Heilbron:** Mevr. H. C. Germishuizen. **Johannesburg:** M. J. Coertze, W. J. Grobler, M. M. Snyman, M. C. Lindeque, G. F. Roode 5/-, S. Burdicks 5/-, G. Snyman, G. F. Wilmans 5/-, A. L. Laidlow, J. J. Pienaar, mevr. A. Scholtz, M. Wilmans. **Kensington:** Oudkerk: mevr. M. Prinsloo, M. J. Geyser, A. A. G. van Aswegen, R. J. Coertze, C. D. Jacobs. **Koedoesrand:** G. J. P. Diederiks 3/6, J. J. Diederiks, H. A. Oosthuizen, F. Maree. **Klerksdorp:** F. J. van der Berg, ds. P. J. J. Venter 5/-. **Krugersdorp:** S. van der Sand 3/-. **Losberg:** J. H. Barkhuizen, T. F. J. Steyn, J. H. Waller snr., J. H. Waller jnr., F. B. Nordeje, F. P. Laubscher snr., J. R. Laubscher, D. J. Laubscher, M. A. Muller 5/-, S. J. W. van der Merwe, J. P. Laubscher jnr., A. A. Strydom, C. J. H. Mienie, J. J. Brits (G. seun), L. C. Laubscher, H. J. Bloem, J. A. W. Beukes, ds. P. W. A. Bierman, E. J. Steyen, G. F. Prinsloo, D. L. Brits, G. P. Brits, C. J. J. Snyman, I. P. Pretorius, G. J. Lindegue, H. J. Prinsloo, I. P. van Wyk, L. A. Pretorius, mevr. wed. A. L. Badenhorst, ds. G. Nel. **Mafeking:** Mevr. E. C. de Beer. **Messina:** J. F. Roos, C. J. Koen. **Middelburg:** J. J. Scheepers, J. Botha, P. J. van der Westhuizen, P. du Plessis, D. van Eeden, G. T. A. Vermaak, J. Hoek, F. R. de Jager, J. Roelofse, P. Schoeman snr., T. C. J. Erasmus, D. van Wyk, P. Erasmus 5/-, W. van Wyk, J. H. P. Breedt, J. J. Roets, C. Smit, J. van Wyk, P. Schoeman jnr., **Otjiwarongo:** P. Botha, P. Labuschagne 5/-, Z. C. Robbertse 5/-, P. S. Venter, P. S. v. d. Walt, J. H. Steyn, K. Thomas. **Parys:** Mevr. J. A. Viljoen. **Pretoria:** H. van Rensburg 5/-, M. A. v. d. Walt 5/-, J. B. Weyers 5/-. **Pietersburg:** Ds. C. H. Muller, P. C. Janson, mevr. C. J. Henderson, H. P. Niemand. **Piet Retief:** Mnr. Westerbeek, Chris Coetser, R. G. P. Opperman. **Potchefstroom:** J. H. de Kok, A. V. Kuhn, M. C. Visser, H. N. Muller, A. W. Borchards, I. J. Willemse, B. C. Abrie, M. A. Heyneke, L. J. v. Staden, C. S. Neetling, F. S. du Plooy, J. R. Pienaar, S. W. van Rooyen, E. P. van Rooyen, W. H. Barhardt, H. C. Grey, mej. L. de Beer, S. S. Potgieter, B. C. Abott, H. J. Botha. **Potgietersrust:** J. L. Nienaber. **Rustenburg:** P. J. Els. **Springs:** G. A. de Beer. **Standerton:** J. Kruger, J. van Dyk, J. J. Roelofse, H. J. Bodenstein jnr., H. J. D. Bezuidenhout, N. J. van Vuuren, H. Swanepoel 5/-, S. Roos, H. Willemse, J. J. Dreyer, C. J. Kruger, P. J. J. Goosen, J. Maree, B. Harmzen, P. G. Steyn, J. G. Duvenhage, P. L. de Lange, H. L. Mare, K. Z. Griffen, P. Breytenbach, T. F. Steyn, D. Wolmarans, N. Wolmarans, H. Grobler, M. Engelbrecht, mevr. A. Wolmarans, S. S. Basson, L. G. Stoop, M. Stoop, H. G. Stoop, M. C. J. van Schalkwyk, H. J. Badenhorst, W. Roets, J. J. P. Meyer 5/-, S. P. du Preez, P. J. Vermaak, J. E. Coetzee, J. J. Kunz, J. P. C. Meuer, F. J. Nel, T. P. Pretorius, J. G. du Preez, H. N. v. d. Berg, J. M. Labuschagne, N. J. Snyman, T. F. Dreyer, M. J. Labuschagne, W. Smit, S. Petsen, D. P. Erasmus, O. Meyer 5/-, D. Labuschagne, M. Murfen, D. J. Riekert, H. L. Erwee, J. J. J. van Eden, G. G. Jacobs, N. J. S. Bason, J. S. Whiteman, H. Bason, J. Whiteman, M. J. Riekert Jnr. **Van der Hoff:** J. Bronkhorst. **Ventersdorp:** J. L. Tredoux, M. J. Duitendach 5/-. **Volksrust:** G. M. Feireira, J. A. Rossoauw, J. J. Labuschagne, W. L. Potgieter, J. G. Joubert, mevr. J. Fich 5/-, S. van Sittart, J. J. Coerzer, W. van Bergen, G. M. H. Botha, D. J. Coetzer, J. J. Swanepoel, H. S. Coetzer, C. J. B. Breytenbach, W. P. Pieterse, W. J. Groenewald, C. D. Naude, W. F. Schrieder, S. A. Gloete, C. H. Rosseauw, J. J. Nortje, A. H. Herbst, P. B. v .d. Liddth, Gert Beukes, P. J. Delport, mevr. J. A. A. A. Stoop, L. C. A. Stoop. **Vliegepoort:** A. S. Labuschagne, Jan Venter, J. J. de Jager, W. R. le Roux, C. R. J. Nagel. **Waterberg:** J. M. Bronkhorst, N. J. Willemse. **Wolmaransstad:** J. J. Botes. **Zwartruggens:** M. J. de Meer. — **Totaal: £40.16.6.**

MATRONE BENODIG

Applikasies word gevra vir die pos van Matrone vir die Voortrekker Tehuis (Universiteit van Pretoria). Salaris £10 per maand met kos en inwoning. Stuur applikasies met alle besonderhede van vroëre ondervinding, getuigskrifte ens. na die Huisvader, Voortrekker Tehuis, Lynwoodweg 109, Pretoria, voor 10 Mei 1940.

HUISVADER en MOEDER

Applikasies word hiermee gevra vir huisvader en moeder vir die Marico-koshuis, Zeerust. Vry inwoning vir huisvader en moeder en twee van hulle kinders asook 'n maandelikse toelaag van £5 per maand is aan die pos verbonde. Applikasies met getuigskrifte moet ondergetekende bereik nie later dan 16 Mei e.k. nie. Meer besonderhede sal op aanvraag verskaf word.

A. S. Pretorius, Posbus 105, Zeerust.
Scriba Herv. Gemeente Zeerust.

GEBOORTEBERIG. Aan mnr. en mevr. Frikkie van der Merwe van Durban is 'n **dogter** gebore.

VERLOWING. **Botha—Henderson.** Hiermee maak ons tweetjies, **Andries Botha**, van Zebediela, tweede seun van mnr. en mevr. A. H. Botha van Kromkloof, en **Kitty Henderson**, van Pietersburg, oudste dogter van mnr. en mevr. Jochem Gouws van Frisgewaagd, bekend dat ons verloof is. Ons bid God vir eenheid en geluk.

VERLOWING. **Brandt—Lilliecrona.** Die verlowing word hiermee bekend gemaak van mej. Joan **Myra Lilliecrona**, enigste dogter van mnr. en mevr. T. G. Lilliecrona van Uvoga Strand, Natal, met **ds. Andries Brandt** van Memel-Glencoe, seun van wyle ds. L. E. Brandt en mevr. dr. Johanna Brandt van Johannesburg.

HUWELIK. **Nortje—Myburg.** Hiermee wens ons, **Pieter Nortje**, Bank, Tvl., en **Martha Meyburg**, Bank, Tvl., om aan familie, vriende(inne) bekend te maak dat ons huweliksbootjie op Saterdag, 25 Mei 1940, om 1.30 n.m. in die Hervormde Kerk te Randpoort van wal sal vaar. Geen Resepsie. Telegramme: P.K. Bank, Tvl.

DOODSBERIG. **Combrink.** Plotseling van ons geskeur op 1 Maart 1940 ons dierbare en teergeliefde moeder en ouma, **Anna Dorithea Johanna Combrink, geb. van Wyk,** in die ouderdom van 64 jaar en twee maande, na 'n siekbed van twee dae. Slegs 18 maande na ons vader. Die stam is afgekap. Haar plek is leeg, haar stem is stil. Ons swyg, O Heer, dit was U wil. Diep betreur deur haar tien kinders en kleinkinders, J. en M. Rosenblatt.

Christiana.

DOODSBERIG. Vars is nog in ons geheue die skielike heengaan van ons vader, **F. J. Joubert,** 10 maande en twaalf dae gelede toe ook ons moeder, **J. S. Joubert, gebore Badenhorst,** van ons weggeneem is op 25 Maart na 'n kort siekbed van 5 dae. Ons kan u nie vergeet nie en roep u slegs weersiens toe, liewe en dierbare ouers. Die bedroefde kinders en kleinkinders. Van Vuuren, Groot Marico.

DOODSBERIG. Dit het die Here van Hemel en aarde behaag om van ons weg te neem op 25 Maart 1940 ons teerbeminde eggenoot, vader en grootvader, **Josias Petrus Albertus Reyneke,** in die geseënde ouderdom van 77 jaar 2 maande en 11 dae, na 'n gelukkige egverbintenis van 50 jaar. Sy heengaan was sag na 'n smartlike lyding van 2 maande wat hy met geduld gedra het. Vaderlief, u stem is stil, O Heer, dit was U wil. Ons sien u handewerk nog staan, maar u, vaderlief, is heengegaan. Swygend sal ons wag op die blye weersiensdag. Die diepbedroefde eggenoot M. Reyneke, kinders en kleinkinders, Ermelo.

DOODSBERIG. Van ons harte geskeur deur die dood op Vrydag, die 9de Februarie 1940, om kwart voor tien die aand, te Krugersdorp Hospitaal my teergeliefde eggenoot ,**Hermanus Johannes Slabbert,** in die ouderdom van 26 jaar 3 maande en agt dae, na 'n smartlike lyding van 1 maand en 18 dae, wat hy met geduld gedra het. Rus die rus wat u begeer het, vry van pyn en smart, ons wat weet wat u gely het gun u die hemelse rus aan die salige kus. Die bedroefde eggenote en familie, Francie Slabbert, Witpoort, P.K. Mesa oor Ventersdorp.

DOODSBERIG. Sag en kalm in sy Heer ontslape op die 11de Februarie ons dierbare eggenote en vader, **Rudolph Johannes Willemse,** in die ouderdom van 46 jaar 8 maande en 28 dae na een bittere lyding van 1 maand en 2 weeke, waarvan die laaste 10 dae baie smartlik was, waaronder hy altyd so geduldig en biddende was. Sy geliefde Psalm was Psalm 118. Slaap rustig voort, dierbare, want ons gun u die rus. U plek is leeg in die huis, u stem is daar nie meer. Maar alleen hy wat die wonde balsem ken ons hart. Heer, maak ons stil, U wil geskied. Die bedroefde eggenote M. C. Willemse en kinders, Christiaan, John, Rudolph, Pieter, Nico, Frikkie en Sussie, P.K. Leslie.

DOODSBERIG. **Els.** Onvergeetlik is die aand van 11 Februarie 1940 toe van ons weggeneem is in die hospitaal, Rustenburg, ons teergeliefde eggenote en moeder, **Elsie Magdalena Els, geb. Botha,** in die ouderdom van 36 jaar, na 'n gelukkige egverbintenis van 13 jaar. Hoe bitter die skeiding ook al is, ons swyg en sê: dit is Gods wil. Rus sag, liewe dode, tot ons weer ontmoet aan hemelse kus. Die bedroefde eggenoot en dogtertjie, Paul Johannes en Sanniekie Els, Grootfontein, Marikana.

BY DIE GRAF.
Daar 'n steen,
Daar 's 'n skrif,
Daar is kranse met blomme versier
Waarop voëltjies fladderend' vlieg
In eerbied tot God —!
Daar is twee hande wat saggies
In mekaar vou,
En ek, rou
In smart!

Potchefstroom. Kooitjie Naude.

IN MEMORIAM. Van ons is weggeneem deur die dood ons liewe vader, **Hendrik Jacobus Buitendag,** op 5 April 1926, en ons moeder, **Isabella Cornelia, Petronella Marx,** op 24 Maart 1939. Rus sag, geliefde ouers. Ons gun u die rus. A. en C. Engelbrecht, Oos-Londen.

IN MEMORIAM. In liefdevolle herinnering aan my dierbare eggenoot en ons pappie, **Jacobus Volschenk,** oorlede 17 April 1939. 'n Stille traan en 'n eensame sug, neem ons harte na 'n eensame stille graf. Vandaar reis ons gedagte na die hemelse huis, waar een heerlike weersiens ons wag. Verlangende eggenote en kinders, Martha, Babbels en Maxie Volschenk.